



ISBN 978-1-920458-34-8
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

ISBN 978-1-920458-34-8



9 7 8 1 9 2 0 4 5 8 3 4 8

A 5x5 grid of lowercase letters a-z. The letters are arranged in rows and columns, with some letters enclosed in shapes or having specific colors. The grid is as follows:

a	b (pink circle)	c	d	e (blue star)
f	g	h	i	j
k	l (blue triangle)	m	n	o (green circle)
q	r	s (pink circle)	t	u
v	w (orange square)	x	y	z

PUOGAE YA SETSWANA – Mophato 3 Buka I

ISBN 978-1-920458-34-8

**E tšabolotswe
e bile e tsamaelana
le PPKT**



Leina:

Tlelase:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

PUOGAE YA
SETSWANA

Buka 1
Kgwedit haro
1 & 2



Mme Angie Motshekga,
Tona ya Lefapha la
Thutotheo



Ng. Reginah Mhaule,
Motlatsatona wa Lefapha
la Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswa bana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa Tona ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motshekga le Motlatsatona wa Lefapha la Thutotheo. Ng. Reginah Mhaule.

Dibukatiro tsa Rainbow ke phitlhelelo nngwe ya Lefapha la Thutotheo e e lebisitsweng mo go tokafatseng bokgoni jwa barutwana ba Aforikaborwa ba mephato e merataro ya ntlha jaaka e le maikaelelomagolo a Lenaneotiro la Puso. Porojeke e, e etleeditswe ke Lefapha la matlotlo la Bosetshaba. Ketleetso e, e kgontshitse Lefapha go kwala le go rebola dibukatiro tse mo dipuong tsotlhe tsa semmuso kwa ntle go tuelo epe.

Re solofela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solofela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa Abelana le bona boitumelo jwa bona o tlaa e itumelela mmogo le bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.


MAIKARABELO A BASWA BA AFRIKA BORWA

Tekatekano Tshwara motho mongwe le mongwe sentle le ka go lekalekana. O se ka wa kgetholola. 	Seriti sa botho Tlotla mongwe le mongwe. Nna bonolo le pelonomi. 	Botshelo Botshelo jolthe bo botlhokwa. Tlotla botshelo bongwe le bongwe. 
Lelapa Tlotla batsadi ba gago. Nna bonolo le boikanyego mo lelapeng la gago. 	Thuto Tsena sekolo, o ithute mme o bereke ka natla. Obamela melao ya sekolo. 	Mmereko Thusa lelapa la gago ka mmereko kwa gaeno. Bana ba se ka ba patelediwa go batla mmereko. 
Kgololosego le pabalesego O se ka wa gobatsa, wa dipisa kgotsa wa tshosetsa ba bangwe, gape o se ka wa letla ba bangwe go dira jalo. Rarabolola tlhokakutlwisano ka mokgwa wa kagiso. 	Dithoto Tlotla dithoto tsa batho ba bangwe. O se ka wa senya dithoto e bile o se ka wa utswa. 	Bodumedi. Tumelo le dikakanyo Tlotla ditumelo le dikakanyo tsa batho ba bangwe. 
Tshireletsego Tlhokomela lefatshe. O se ka wa senya metsi le motlakase. Tlhokomela diphologolo le dijwalo. Tshola legae le tikologo ya gago di le phepa e bile di babalesegile. 	Boagi Nna Moafrikaborwa yo o siameng e bile a le boikanyego. Obamela melao, mme o netefatse gore batho ba bangwe ba dira jalo le bona. 	Kgololosego ya puo O se ka wa gasagasa maaka le lethoo. Netefatsa gore batho ba bangwe ga ba rogakiwe e bile ga ba utlwiwiwe bothoko. 

Mophato 3



YA SETSWANA



SETSWANA

Buka



DIKAEDI TSA MORUTABANA

Dirisa bua e le metswedi e mengwe ya gago fa o tswetsetse go tlhabetlola dikakanyetso tse di latelang tsa bogatisi mo barutwaneng:

- **Tshwara ya buka:** Mokgwa o o nepagetseng wa go tshwara le go phetla ya buka.
- **Kakanyetso ya buka:** Tsebe ya kwa pele, tsebe ya kwa morago, setlhogo le lenaneo la diteng.
- **Bokaello:** Go buisa go tswa kwa pele go ya kwa morago, go tswa kwa molemeng go ya kwa mojeng le go tswa kwa bogodimong go ya kwa tlase.

MAELE A GO RUTA

Go reetsa le go bua

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 10.

Barutwana ba tshwanetse go dirisiwa dikgang, maboko a makhutshwane, maboko le dipina beke nngwe le nngwe.

Motlotlo wa ditshwantsho

1. Kaela barutwana ka ga go:
 - Balolola le go tlotla dilo tse di mo ditshwantshong (bogolo, sebopego, mmala le boleng)
 - Ranola ditshwantsho ka go botsa dipotso: mang, eng, kae, leng, goreng, go diragetse eng pele, go diragetse eng morago?
 - Tlhama kgang ya tlelase (bolelele bo laolwa ke maemo a kgolo ya barutwana)
2. Letla morutwana mongwe le mongwe go tlotlela tsala kgang ya tlelase.
3. Rulaganya kwalo ya kgang ya tlelase (Puogae ya CAPS, ts. 12, kwalo e e amogannwag). *Lemosa barutwana ka ga tiriso ya ditlhakakgolo, kgaoganyo ya mafoko le matshwaopuiso.*
4. Letla barutwana go go sala morago mo puisong ya kgang ya tlelase.
5. Kopa barutwana go thalela kgotsa go sekeletsa medumo, tlotlofoko kgotsa dipopego tsa puo tsa beke mo kgannyeng ya tlelase.

Go buisa

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 12 – 18, mabapi le dikarolwana tsa botlhokwa tse tlhano tsa go ruta puiso.

Go kwala

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 18 – 19, mabapi le mokwalo le tsamaiso ya go kwala. Kwa bokhutlong jwa kgweditharo, barutwana ba tlogela mokwalo wa go goloketsa ditlhaka ba ya

kwa mokwalong wa go tshwaraganya ditlhaka kgotsa wa go tseketletsa. Dithuto ts amokwao di tshwanetse go tlhokomela bogolosegolo ditlhakanyne le ditlhakagolo le dikgolagano tse di batlegang mo mokwalong o montlhwa. Barutwana ba tshwanetse go kgona go kopolola sekwalwa se se tlantsweng (sk. Sekwalwa se se tswang mo bukeng) ka mokgwa wa mokwalo o o tshwaraganyang ditlhaka.

Tshola dintlha tse mo tlhologanyong:

- Dikeletso tsa barutwana tsa go ithuta di a farologana. Go botlhokwa gore barutwana ba rotloedipele thang le pono, kutlo le maitemogelo kana sebele sa bona gore ba ithuta sentle.
- Go ithuta go diragala ka go boeletsa.
- Barutwana ba tshwanetse go ithuta ka bobona, ka jalo ditirwana di tshwanetse go ikatisediwa pele di wediwa ka go kwala, sk.:

Tlotlofoko: Naya barutwana tlhono ya go aga mafoko ba dirisa dikarata tsa mafoko.

Go tlhologanya: Barutwana ba tshwanetse go fetsa dikarabo ka molomo mo ditlhopheng tsa bona pele ba di fetsa ka go di kwala. Moetedipele wa setlhopho o botsa dipotso fa ditokololo tsa setlhopho di batla dikarabo e bile di araba dipotso.

Go tlhopho mafoko go feleletsa dipolelo. Neela ditlhopho diterepe tse di sa felelang gammogo le dikarata tsa mafoko. barutwana ba feleletsa dipolelo ka go baya dikarata tsa mafoko ka nepagalo.

Go nyalanya mafoko le ditshwantsho (ts. 17): Godisa tsebe go nna A3. Mo ditlhopheng ts abona, barutwana ba baya ditshwai mo dikarabong tse di nepagetseng.

Go nyalanya dikarolo tse pedi tsa polelo (ts. 84): Mo ditlhopheng tsa bona, barutwana ba nyalanya dikarolo tsa dipolelo.

Go kwala athikele ya lokwalodikgang (ts. 128): A barutwana ba kwala athikele ya tlelase e sala morago ke athikele ya setlhopho pele ba kwala diathikele tsa bona.

Dithanodi: Dirisa dithanodi letsatsi lengwe le lengwe. Bokgoni jwa barutwana bo laola maemo a bothata jwa ditirwana. Go ka tlhokagala gore go neelanwe ka metswedi ya ditsebe.

Ela tlhoko: Mo ditirwaneng tsa ditlhopho, neelang moetedipele wa setlhopho sete ya dikarabo go mo kgontsha go kaela ditokololo tsa setlhopho ka nepagalo.

Thitokgang 1: Boela sekolong

Kgweditharo 1: Dibeke 1–4

1 Jaanong re mo Mophatong wa 3 2

Go bua: Dirisa dikai tsa pono go fopholetsa gore kgang e ka ga eng.
 Go buisa: Go buisa go go arolelanelwang (kanelo)
 Thutiso ya tekatlhaloganyo
 Supa dintlhakgolo mo go se se buisitsweng
 Medumopuo: medumo ya ditumanosi oo, ng, ph, tl, th le -ntl.
 Go kwala dipolelo mo dibukeng tsa thutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.
 Bo buisa: Mafokopono

2 Ka ga sekolo sa me 4

Go bua: Bua le tsala ya gago ka ga metshameko e o e ratang
 Puo: Tatelano ya ditlhaka, mainatota
 Go kwala: Dirisa mafoko a a neetsweng go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya thutiso.
 Tlatsa tshedimosetso e e ka ga wena mo foromong.
 Kwala dipolelo tse di ka ga se o se ratang le gore ditsala tsa gago ke bomang.
 Puo: sekeletsa mainatota a a tshwanetseng go simolola ka ditlhakagolo.
 Go kwala: Dira phousetara.

3 Ke letsatsi la botsalo la Morutabana 6

Go buisa le go tlhaloganyana: E tshwana le pampiri ya tiro 1.
 Puo: Go kgaoganya maina ka fa tlase ga ditlhago tsa motho, lefelo kgotsa selo.
 Medumopuo: tsi, me, go, ai, i, tlw

4 Sephiri sa me sa letsatsi la botsalo 8

Go kwala: Direla mongwe yo o kgethegileng karata ya letsatsi la botsalo.
 Go buisa: Buisa bukanatsatsi ya ga Piet mme o bue le tsala ya gago ka ga keletso ya ga Piet ya sephiri ya letsatsi la botsalo.
 Go kwala: Kwala keletso ya gago ya sephiri ya letsatsi la botsalo mo bukanatsatsing.
 Itumele: Tlatsa maina a ditsala tsa gago mo dikgweding tse ba bonweng ka tsona.

5 Letsatsi la metshameko 10

Go bua: Dirisa dikai tsa pono go fopholetsa gore kgang e ka ga eng
 Go buisa: Go buisa go go arolelanelwang (kanelo)
 Medumopuo: aa, d, ele, kw, nya, le
 Puo: kgaoganya mafoko go ya ka dinoko
 Go kwala: Dirisa mafoko a a neetsweng go kwala dipolelo
 Tlhaloganyana: Dira lenaane la ditiro tse go builweng ka tsona mo kgannyeng.

6 Letsatsi la boitumediso kwa sekolong 12

Go bua: Botsa ditsala tsa gago ka ga metshameko ya bona ya mmamoratwa. Tlatsa mo tafoleng.
 Puo: Tatelano ya ditlhaka
 Puo: Mafoko popo
 Go kwala: Kwala ka ga motshameko wa gago wa mmamoratwa.
 Go kwala: Dira phousetara go bapatsa Letsatsi la Metshameko.

7 Pula e na ka letsatsi la metshameko 14

Go buisa: Tshwana le pampiri ya tiro 1
 Pharologanyo
 Medumopuo: etse, nya, tsh, oga, kgw

8 Morago ga letsatsi la metshameko 16

Go bua: Diragatsa se se diragetseng mo letsatsing la metshameko.
 Puo: Kwala dipolelo ka Tirisopego.
 Dirisa mmepekekangwa go polana

9 Leobo la sekolo le a ša 18

Go buisa go go arolelanelwang: Tshwana le pampiri ya tiro 1.
 Puo: Tsamaisano le maemedi (sekeletsa mafoko a a kayang go feta motho a le mongwe)
 Medumopuo— mm, kg, nkg, ng, leo

10 Tshireletso ya molelo ... 20

Go kwala: Ditshwantshonomoro di bontsha tatelano e e nepagetseng
 Go kwala: Kwala ka ga setshwantsho sengwe le sengwe
 Puo: Dirisa matshwao a puo mo dipolelong
 Puo: Mainatota, dirisa maina mo dipolelong

Itumele: Thusa boraditimamolelo go bona tsela ya bona.

11 Letsatsi la laeborari 22

Go buisa & tlhaloganyana: Tshwana le pampiri ya tiro 1.
 Medumopuo: ts, fa, ku, gw.
 Puo: Golaganya dikarolo di le pedi tsa dipolelo go bopa polelopate o dirisa legokanyi kana lekopanyi "gonne" (go bontsha tlholego le poelo).
 Medumopuo: sh tshimologong le kwa bokhutlong ba mafoko

12 Go buisa dibuka 24

Kwala tebogape ka ga buka
 Batla mafoko a a dumangmmogo
 Go bua: Thala matshwao mme morago o tlhalosetse tsala ya gago matshwao ao.

13 Dilo tse re di ratang 26

Go buisa & tlhaloganyana: Risepe
 Medumopuo: isa, tlo, ong, ima, tsh, nya, iphi
 Tirwana ya go ithophela karabo e e itumedisang.

14 Mang o rata eng? 28

Go kwala: Botsolotsa dipotso mo ditsaleng mme o tlatse tafale.
 Kwala risepe ya mmamoratwa
 Puo: Go gokaganya dipolelo - sediri le lethusalediri.

15 Moeng yo o makatsang kwa sekolong sa rona 30

Diragatsang kgang ka ga podi e e tlang sekolong
 Medumopuo: ng, p, mo, ona, se

16 Podi ya sekolo 32

Go kwala: Kwala dinomoro mo ditshwantshong ka tatelano e e nepagetseng ya kgang. Kwala polelo go setshwantsho sengwe le sengwe.
 Kwala buka yak gang o dirisa thempoleite e e kgaotsweng.
 Kgang e tshwanetse go nna le tshimologo, mmele le bokhutlo.





A re bueng

Lebelelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Re itumeletse go bala Mophato wa 3.

"Ke itumetse ka gone ke **ya** go nna **morutabana** wa lona," ga bua Mohumagatsana Tholo.

"Ke a itse gore le tlile go dira ka natla mo Mophatong wa 3," a rialo.

"Go **na** le bana le ba **babedi** ba bašwa. Ke Mapiti le Lebo," a rialo.

Lebo o mo **setuloteting**. Re tshwanetse go mo **thusa** go tsamaya mo sekolong.



Phaposiborutelo e **phepa** ke e **ntle**.

Go na le phousetara mo leboteng e e re
gakololang go tshwara sekolo se le phepa.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Dirisa mafoko a 5 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

phepo	tlile	thaba	ntlo	mophatong
phoso	tlama	thupa	ntle	sekolong
pholo	tlala	thula	ntlatsa	thabeng



A re kwalleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha le simolole ka **tlhakakgolo**.

O se ka wa lebaka go kwala **khutlo** kwa bofelong jwa lefoko.

Ba mo mophatong ofe jaanong?

Ba mo

Ke mang yo o tlang sekolong ka setuloteting?

Ke ka lebaka la eng go na le phousetara e kgolo mo leboteng?

Go ba gopotsa

Bana ba babedi ba ba ntšhwa ke bomang?

Ke

le



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga metshameko e o e ratang.



A re kwaleng

Kwala maina a le 4 a ditsala tsa gago ka tatelano.



1		3	
2		4	

Maina



Tiriso ya mafoko

Jaanong sekeletsa maina a a tshwanetseng go simolola ka ditlhakagolo.
Batla mafoko a e leng maina a batho kgotsa a mafelo. Morago o dirise mafoko
a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

dikausu	moranang	ditlhako	durban
mme sibisia	jabu	ati	lebopo
morutabana	ntlo	latshipi	ferikgong
motsekapa	polokwane	baesekele	bese



Boitumediso

Jaanong feleletsa karata e ka ga gago.



Leina la me ke _____.

Ke mo mophatong wa _____. Ke na le dingwaga di le _____.

Leina la tsala ya me ke _____.

Motshameko o ke o ratang ke _____.

Buka e ke e ratang ke _____.

Letlha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga gago, se o se ratang le gore ditsala tsa gago ke bomang.



Mafoko a tswaelo

morago
potologa
bana



Boitumediso

Lebelela phousetara e e ka ga go tshola sekolo se le phepa.
Bolelela tsala ya gago gore phousetara ya re re dire eng. Oketsa ka dipolelo tse dingwe mo phousetareng tse di buang ka ga go se latlhele matlakala gongwe le gongwe. Dirisa mokwalo o o gogelang.



O se ka wa nna khukhwane
ya matlakala.

O nne khukhwane e e phepa.

Tshola sekolo sa gago se le phepa.

Sela dipampiri.

Dirisa kgamelo ya matlakala.



Morutabana: Saena

Letlha

5



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Gompiano ke **letsatsi la botsalo** la morutabana wa rona.

O ne a na le dikerese di le dintsi mo kukung ya gagwe.

Morago ga gore Mohumagatsana Tholo a **time** dikerese, re ne ra **opela** pina e e monate ya letsatsi la botsalo mme rotlhe ra ja **kuku**. Re mo **file** setshwantsho sa **nonyane** e kotame mo **setlhareng**.

Morago re ne ra kwala **maina** a rona mo khalentareng ya letsatsi la botsalo.

Letsatsi la botsalo la ga Amo le ka **Motsheganganong**. La ga Lebo le ka Mopitlwe.





A re kwaleng

Araba nngwe le nngwe ya dipotso tse. Gakologelwa go dirisa ditlhakakgolo le **khutlo** kwa bofelong jwa karabo.

Ke mang yo e neng e le letsatsi la botsalo la gagwe?

Ke mang yo o tlleng go dira moletlo wa letsatsi la botsalo ka Letlhabula?

A Bongi o tla kgona go dira moletlo wa go thuma mo letsatsing la gagwe la botsalo? Goreng?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

letsatsi	eme	kuku	kaila	dira	mopitlwe
metso	loleme	tuku	gaila	sira	utlwa
motso	palame	fatuku	saila	tira	mmutlwa



A re kwaleng

Kwala maina a mo dikarateng tse di nepagetseng.

ditlhako

pene ya sekolo

Amo

Jabu

Mahikeng

setulo

Motsekapa

Polokwane

MOTHO


SELO

LEFELO



A re kwaleng

Direla mongwe yo o mo ratang karata ya letsatsi la botsalo. Kwala molaetsa o o kgethegileng fa pele ga karata. O kwale fa godimo ga setshwantsho. Morago kwala molaetsa o o kgethegileng wa letsatsi la botsalo ka mo gare ga karata.

A re buiseng

Buisa bukatsatsi ya ga Ati, mme o buisane le tsala ya gago ka ga keletso ya letsatsi la botsalo la ga Ati.

Bukatsatsi e e rategang

21 Mopitlwe 2015

Fa ke na le dingwaga di le robedi mo kgweding e e tlang, ke batla mpho e e kgethegileng ya letsatsi la botsalo. Ga ke batle sengwe le sengwe fela. Ke batla gore rre a tle gae gore a tle a ntseye ke ye go bona motshameko wa kgwele ya dinao.



Letlha:



A re kwaleng

Jaanong kwala keletso ya gago ya letsatsi la botsalo.

Bukatsatsi e e rategang

Letlha

Mafoko a tlwaelo

tla robedi keletso



Boitumediso

Tlatsa maina a ditsala tsa gago tsotlhe mo kgweding e e nang le malatsi a bona a botsalo.



KHALENTARA YA LETSATSI LA BUTSALO

Ferikgong

Tlhakole

Mopitlwe

Moranang

Motsheganong

Seetebosigo

Phukwi

Phatwe

Lwetse

Diphalane

Ngwanaitseele

Sedimonthole



Morutabana: Saena

Letlha

9



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

"Re tshwanetse go thusa go baakanyetsa Letsatsi la metshameko", morutabana o ne a re bolelela.

Lebo a re "Ke tlaa dira phousetara go bolelela batho ka ga Letsatsi la metshameko."

"Nka dira dithuthuntshwane gore ke di rekise", ga bua Bongi.

"Ke tlaa thusa go tsenya dithuthuntshwane mo dipaketeng", Amo a bua.

"Ke tlaa rulaganya dipina tse re ka di opelang", ga bua Jabu.

"Ke tlaa ema kwa moleng wa phenyo gore ke bone yo o fenyang," ga bua Ati.

"Gape ke tlaa ema kwa hekeng go bontsha bomme le borre kwa ba tshwanetseng go ya teng," ga bua Piti.





A re kwaleng

Kgaoganya mafoko a go ya ka medumo ya ona.

ka fa teng

kwantle

morago

magareng

ka fa tlase

pele

Makopanyi

Jaanong a kwale go ya ka tatelano ya alefabeto.

1		4	
2		5	
3		6	



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya gago.

tlaa	dira	bolelela	kwa	tsenya	pele
jaaka	dila	lebelela	lekwa	bonya	tsele
jaanong	disa	tsenelela	bokwa	benya	yole



A re kwaleng

Lebelela lenaneo la ditiro tse di tshwanetseng go dirwa. kwala maina a batho ba ba tlaa dirang tiro nngwe le nngwe. Bua gore a tiro e tshwanetse go dirwa pele ga Letsatsi la metshameko kgotsa ka Letsatsi la metshameko.

Ke tiro mang?	Ke mang yo o tlaa e dirang?	A e tshwanetse go dirwa pele ga Letsatsi la Metshameko kgotsa ka Letsatsi la Metshameko?
Dira phousetara.	Lebo	Pele ga 
Dira dithuthuntshwane go di rekisa.		
Tsenya dithuthuntshwane mo dipaketeng.		
Tlhama dipina		



A re direng

Botsa ditsala di le tharo gore ke motshameko ofe o ba o ratang.
Tlatsa maina a bona. Kwala motshameko o ba o ratang fa tlase.

Leina	Thandi			
Motshameko o o rategang	Bolotloa			



A re kwaleng

Kwala dinomere ts setlhopha sengwe le sengwe sa mafoko go bontsha
tatelano e e nepagetseng ya alefabete. O setse o diretswa lebokoso la ntlha.



1	rata
2	rola
3	ruta

	huma
	hempe
	halofo

	rera
	roka
	ruma



A re kwaleng

Dirisa mafoko a mabedi a, go dira lefoko le le lengwe.

phaposi	+	borutelo	=	phaposiborutelo
moruta	+	bana	=	
botlhaba	+	tsatsi	=	
tsela	+	pedi	=	



Letlha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tharo ka ga motshameko o o ratang.



Mafoko a tlwaelo

pele
ka
kae

Blank writing area with horizontal lines.



Boitumediso

Thusa Lebo go dira phousetara ya Letsatsi la metshameko. Tlatsa leina la sekolo sa gago. Thala ditshwantsho mo phousetareng go bontsha gore go tlaa diragala eng mo Letsatsing la metshameko. Oketsa ka tshedimosetso nngwe fela e e se yong. Fa o fetsa bontsha tsala ya gago phousetara ya gago.

Sekolo



Letsatsi la Metshameko



Itumedise kwa sekolong ka Lamatlatso a tlhola 5 Mopitlwe
Go simololwa ka 10:00
Go tlaa rekisiwa dithuthuntshwane

Morutabana: Saena

Letlha

13



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Mongwe le mongwe o ne a itumetse kwa metshamekong ya sekolo. Go ne go le bothitho, go le letsatsi, e le letsatsi la selemo. Bomme le borre ba ne ba opela. Re ne re taboga e bile re fenyà. Mongwe le mongwe o ne a itumeletse letsatsi le. Ka bonako pula ya simolola go na. Dikgadima di ne di rwatlanya. Pula e ne ya na ka maatla thata ra bo ra iphitlhela re gatsetse e bile marokgwe a rona a go taboga a kolobile. Phefo e ne ya foka ya bo ya roba diphousetara tsa rona. Re ne ra tshabela mo diphaposiborutelong mme ra emela gore pula e se. Fa pula e sa, rotlhe ra ya gae.





A re kwaleng

Kholomo e e ka fa molemeng e bontsha khutshwafatso ya mafoko a a mo kholomong e e ka fa mojeng. Thala mola go golaganya mafoko a.

ina
felo
wago
tsatsi

lefelo
letsatsi
leina
wa gago



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya gago.

itumetse	fenya	metshamekong	taboga	marokgwe
opetse	bonya	tshekong	leboga	sekgwa
gatsetse	tsenya	tshepong	dikologa	mokgwa



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.

Ke eng se se dirileng gore Letsatsi la metshameko le se ka la tswelela?

Mongwe le mongwe o ne a tabogela kae kgatlhanong le pula?

A o akanya gore ba ne ba reetsa pegelo ya bosa? Goreng o rialo?

Naya kang e setlhogo.



A re diragatseng


Diragatsa se
se neng se diragala
kwa Letsatsing la
metshameko fa pula e ne
e simolola go na.



A re kwaleng

Kwala jaanong se mongwe le mongwe a se buang le go dirisa
matshwao a puiso a a nepagetseng.

Puo pegelo



Pula e simolola
go na.

Amo o ne a re, "Pula e simolola go na."



Ke kgona go
taboga ka bonako.

Jabu o ne a re "

Bongi o ne a re "

Ke rata go
tshameka bolotloa.



Tsenang mo
phaposiborutelong go
fitlhela pula e emisa go
na.

Morutabana o ne a re "



Letlha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tharo o tlhalosa se se diragetseng ka Letsatsi la metshameko.


Mafoko a
tlwaelo

emisitse
ke
mongwe
sa



Boitumediso

Thusa go rulaganya Letsatsi la Metshameko. Kwala dikakanyo tsa gago mo lebokosong lengwe le lengwe mo letlhomesong le.



Lobelo lwa mae la maswana
* gakologelwa:
- mae a a apeilweng
- maswana

Letlha
le Nako:

Gakologelwa

Go dirwe eng
fa pula e ka na?



Ke mang yo o tlaa thusang?

Go jewa eng?

Morutabana: Saena

Letlha

17



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



Gompiano fa re ne re le mo
phaposiborutelong re ne ra nkgelela
mosi.

Ntšwa ya rona, Ben, ya simolola go
nkgankgelela.

Go ne go nkgeng?



A re buiseng



Morago ra bona leobo le ša. Re ne
ra ikutlwa re boifa. Morutabana a
leletsa IOI77. Re ne ra tshwanela go
ema mmogo mo moleng ka fa tlase ga
ditlhare.



Boraditimamolelo ba le barataro ba
tla go tima molelo. Ba ne ba tshotse
mabanta a magolo le dilepe e bile ba
rwele dimaseke.




Ba tla ba palame llori e khibidu ya
molelo e e phatsimang. Ba dirisa
lethompo le le kima mme ba tima
molelo. Leobo la rona la sirelediwa.



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko a a mo lebokosong le le fa tlase a a kayang palo e e fetang motho a le mongwe.

nna rona ke ba o **bona**
lona ena wena tsona gagwe me



Tlhopha mme o sekeletse lefoko le le nepagetseng. Buisa dipolelo.

A re kwaleng



Amo **o** ba a taboga.

Bongi **ke** ba mofenyi.

Bana **o** ba kwa sekolong.

Bana **o** ba kwa metshamekong.

Pule **o** ba buisa buka.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya gago.

nkg	mang	leobo	kgona	mmogo
nkgona	nnang	leoto	kgopa	mme
nkgopa	mong	leodi	kgosi	mmidi



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le tshwanetse go simolola ka **tlhakakgolo**. Gakologelwa go fefeletsa ka **khutlo**.

Ke eng se se neng se ša?

Ke

Ke boraditimamolelo ba bakae ba ba neng ba tlile go tima molelo?

Ke eng morutabana, Mme Sibisia, a re bana ba tshwanetse go ema ba tlhomagane ka fa tlase ga setlhare?

Gonne




Nomere ya mogala wa boraditimamolelo ke mang?





A re kwaleng

Kwala dinomoro tsa go tloga go 1 go ya go 4 go bontsha tatelano e e siameng.



A re kwaleng

Kwala polelo e le nngwe ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.





A re kwaleng

Dirisa letshwao la potso

Tlatsa matshwaopuiso a a nepagetseng.



kgotsa letshwaotsiboso



kgotsa khutlo



Thusa leobo le a ša

!

Boraditimamolelo ba ba maatla ba barataro ba
ne ba tla go tima molelo

Molelo o ne wa simolola leng

Molelo o kwa kae

Ba ne ba tima molelo jang

Mafoko a tlwaelo

gompieno
tshwanetse
mmogo
kgone



Maina



Tiriso ya mafoko

Jaanong thalela mafoko a a tshwanetseng go simolola ka tlhakakgolo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

bongi
motsekapa



tumi

ferikgong

katse

mopitlwe

ati

mosupologo

tshameka

laboraro

segwagwa

polokwane

umtata

gauteng

letsatsi

Peter

jabu

pene

rula

phensele



Boithabiso

Thusa rasetimamolelo go batla dintlo tse dikhibidu, tse di botala jwa tlhaga le tse di tshetlha.





A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re kwaleng

Batla o bo o sekeletsa mafoko a a nang le modumo kg.

Gompieno re ne ra ya kwa laeboraring morago ga sekolo.

Re ne ra kgarametsa Lebo ka setuloteti sa gagwe. Se ne se le boima go kgaramediwa.

Go ne go na le dibuka tse dintsi mo laeboraring.

Ke ne ka rata buka ya pitse. E ne e le pitse e e kgethegileng e e kgonang go fofa.

Bongi o tsaya buka ya metswako gone o batla go baka kuku. O rata go baka.

Robete o ne a re o mokhutshwane thata go fitlhelela raka e e kwa godimo.

Ben o ne a tshwanelwa ke go dula kwa ntle ga laeborari.

O ne a sa letlelelwa mo laeboraring.

Ben wa batho. Ga go ntšwa epe e e letlelelwang.





A re kwaleng

Go laganya mafoko a a ka fa molemeng le mafoko a a ka fa mojang go bopa polelo.



Ga a ka a ya kwa sekolong gonne	go ne go le letsatsi le le mogote.
Ke ne ka apara jeresi gonne	go ne go bonala e kete pula e ya go na.
Ke ne ka tsaya mokgele gonne	o ne a lwala.
Ke ne ke tshameka kwa ntle gonne	go ne go le tsididi.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.


Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

kgaramet sa	fo fa	kuk u	gag we
let sa tsi	lo fa	tuk u	bog we
kat se	bo fa	sakatuk u	log wa



A re kwaleng

Araba dipotso tse ka go feleletsa polelo nngwe le nngwe. Gakologelwa go feleletsa ka **khutlo**.



Ke goreng Amo a ne a sokola go kgarametsa setulo sa maotwana?
Gonne se
Ke goreng Robete a ne a palelwa ke go fitlhelela raka e e kwa godimo?
Gonne o
Ke goreng Bongji a ne a tsaya buka ya metswako?
Gonne o
Ke goreng Ben a ne a dutse kwa ntle?
Gonne o



A re kwaleng

Kwala setlhogo sa buka e o e ratileng.

Mokwadi:

Thala setshwantsho go bontsha gore buka e ne e bua ka ga eng.



A re kwaleng

Kwala temana ya di dipolelo di le 3 mme o bue gore ke eng se o se ratileng ka ga buka eo.



Letlha:



A re kwaleng

Golaganya lefoko le le mo kholomong e e tshetlha le lefoko le le mo kholomong e e botala jwa legodimo le le dumang jaaka lona.

opela		roula
ena		otsela
gana		wena
boula		bana

emetse		fatuku
khadi		diretse
tau		makau
kuku		padi

Mafoko a tlwaelo

leng
wena
jaanong
gompieno



Boitumediso


Thala matshwao a molawana mongwe le mongwe o o latelang, morago o tihalosetse tsala ya gago matshwao a gago.



Dintšwa ga di a letlelelwa.



Divuvuzela ga di a letlelelwa.



Mogalawaletheka ga o a letlelelwa.



Dipodi ga di a letlelelwa.



Morutabana: Saena

Letlha

25



A re bueng

Lebelele
ditshwantsho.
O bona eng?



Bongi o bontsha bana gore dithuthuntshwane di dirwa jang.



A re buiseng

Modiri wa dithuthuntshwane

Se o se tlhokang

Maswana a a jang a le 2 a oli
Halofo ya kopi ya dithuthuntshwane
Letswai

Se o tshwanetseng go se dira

Tshela oli mo pitseng.
Tshela dithuthuntshwane mo pitseng. Khurumetsa pitsa.
Baya pitsa mo setofong se se bolelo.
Tlhokomela gore o se ka wa iphisa.
Reetsa fa dithuthuntshwane di thunya.
Fa di simolola go thunya, bula pitsa.
Tima setofo. Tshela dithuthuntshwane mo sejaneng
mme o di tshele letswai. Tshikinya pitsa.

Ja mme o itumele.





A re kwaleng

Batla mme o sekeletse karabo e e nepagetseng.



O tlhoka oli e e kanakang?

A	Leswana le le lengwe le le jang
B	Maswana a mabedi a a jang
C	Maswana a mararo a a jang

O tlhoka eng gape?

A	Dithuthuntshwane
B	Dithuthuntshwane le letswai
C	Panana

Ke goreng o tshwanetse go nna kelotlhoko fa o dira dithuthuntshwane?

O tlaa itse jang gore dithuthuntshwane di budule?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng dithutiso


fisa	sejaneng	tima	tshikinya	iphisa
disa	botlolong	dima	tshereanya	phedisa
tlisa	setlolong	kima	itshopanya	philo



A re kwaleng

Dilo tse di latelang di latswega jang?

Batla mme o sekeletse karabo e e nepagetseng.



A	sukiri
B	botlha
C	botlhoko
D	letswai

A	sukiri
B	botlha
C	botlhoko
D	letswai

A	sukiri
B	botlha
C	botlhoko
D	letswai

A	sukiri
B	botlha
C	botlhoko
D	letswai



A re kwaleng

Tlatsa dilo tse o di ratang. Jaanong botsa ditsala tse pedi ka ga dilo tseo ba di ratang.



Ke mang ...	letsatsi le le rategang la beke?	motshameko o o rategang?	buka e e rategang?
leina la gago?			
tsala ya gago?			
tsala ya gago?			



A re kwaleng

Thala mola o o golaganyang polelo e e mo kholomong e e botala jwa legodimo le polelo e e mo kholomong e e setlha.




Go ne go bonala e kete pula e ya go na.	Ke ne ka leletsa boraditimamolelo.
Go ne go bonala e kete go ya go nna tsididi.	Ke ne ka isa jeresi ya me kwa sekolong.
Ke ne ke ya go tshameka kgwele ya dinao.	Ke ne ka ya go batla llere.
Bese e ne e ša.	Ke ne ka sega borotho ka dilae.
Katse e ne e le mo setlhareng mme e palelwa ke go fologa.	Ke ne ka ya ka sekhukhu kwa sekolong.
Ke ne ke batla go dira borothopate.	Ke ne ka dira karata ya letsatsi la botsalo.
E ne e le letsatsi la botsalo la tsala ya me.	Ke ne ka baakanya terata ya jarata.
Podi e tsene ka phatlha e e mo terateng ya patlelo.	Ke ne ka ya ka dikhokho tsa me kwa sekolong.

Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa dilo tse o di ratang. Jaanong botsa ditsala tse pedi ka ga dilo tseo ba di ratang.



dijo tse di rategang?	lenaneo le le rategang la radio kgotsa la TV?	motho yo o rategang?

Mafoko a tlwaelo

kwa
tlase
Lamatlhatso
Sontaga



Boitumediso

Kwala motswako wa gago.



Motswako wa _____

Se ke se batlang _____

Se ke tshwanetseng go se dira _____



Morutabana: Saena

Letlha

29



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

MATSENO A KGANG

Re ne re dira mo phaposiborutelong gompieno. Bongi a re fa re ne re buisa le go kwala mo dibukeng tsa rona, dijotshegare tsa gagwe di ne tsa utswiwa, mme ga re a bona ope a tsena mo phaposibutelong.

MMELE WA KGANG

Morago Ati o ne a re buka ya gagwe e ne ya kgagolwa le fa re sa bona ope a tshwara buka ya gagwe.

Moragonyana re ne ra lemoga gore ngatana ya malomo a morutabana ga e yo mme re ne ra gakgamala gore go diragetse eng ka ona.

Morago re ne ra bona gore ke mang yo o dirileng jalo. Gonne terata ya patlelo e ne e senyegile, podi e kgolo e ne ya tsena mo sekolong. E ne e tshwerwe ke tlala, ka jalo ya simolola go ja sengwe le sengwe se e se bonang.

BOKHUTLO JWA KGANG

Ka lesego ntšwa, Ben, e ne ya e koba. Ya e lelekisa sebaka sa go feta 1 km.

Morago ga moo rotlhe re ne ra thusa go baakanya terata ya sekolo.



A re diragatseng

Diragatsa kgang ka ga podi e e tlang kwa sekolong.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

ngatana	pod	malomo	bona	tlase
ngame	pono	molomo	gona	galase
ngotla	pitse	sepalamo	tsona	mose



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le tshwanetse go simolola ka tlhakagolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.

Bolela dilo tse tharo tse podi e di jeleng.

1.


2.

3.

E tsene jang mo patlelong ya sekolo?

Ke mang yo o neng a e koba?

Akanya ka ga setlhogo se se maleba sa kgang e, mme o se kwale fa.





A re kwaleng

Kwala dinomoro mo ditshwantsong tse ka tatelano e e siameng.
Jaanong kwala polelo go tlhalosa setshwantsho sengwe le sengwe.





Boithabiso

Kwala kgang ya gago mo pampitshaneng. E tshwanetse go nna le matseno, mmele le bokhutlo. Kopa tsala ya gago go go thusa go e siamisa. Jaanong o ya go itirela buka ya gago. Sega tsebe e e latelang ya buka e. Sega mo godimo ga mela e e maronthobane. Mena tsebe mo meleng. Kwala setlhogo sa buka mo sephuthelong. Baya leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonne ke wena mokwadi wa kgang. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago mo gare ga buka.



SEPHUTHELO SA KWA MORAGO




KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

O na le dingwaga tse kae?

O nna kwa kae?

8



SEPHUTHELO

Thala setshwantsho fa.



Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

1

5

Tswelela ka kgang ya gago fa.



Kwala mmele wa kgang ya gago fa le mo tsebing ya 5.

7

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.





Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.

2

Thala setshwantsho fa.



Fetsa kgang ya gago.

7

3

Tswelela ka kgang ya gago fa.



Thala setshwantsho fa.

9

Kwala gore go diragala eng kwa bokhutlong jwa kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 6.



Thala setshwantsho fa.

D

i

t

e

n

g

Thitokgang 2: Balelapa le ditsala Kgweditharo 1: Dibeke 5 – 8

17 Ntsalake yo ke mo ratang 36

Go bua: Dirisa dikai tsa pono go fopholetsa gore kgang e ka ga eng
Go buisa & thaloganya: Buia lekwalo go tswa go Dumi go ya go Bongie. Ela tlhoko aterese le madume. Go thaloganya go mo ditenyeng. Medumopuo, tse, o.

18 Ntsalake 38

Go bua: Bua ka ga metshameko e e farologaneng e o e tshamekang. A motshameko mongwe le mongwe o ka nna kotsi? Kaela
Go kwala: Kwala lekwalo. Bua ka ga se o se dirang kwa sekolong mme o neelane ka dikgang dingwe. Thala setlhare sa balelapa la gago. Tlatsa maina a maloko a balelapa la gago (mainatota)

19 Go eta ga balelapa 40

Go bua: Bua ka ga setshwantsho mme o fopholetse gore go tla diragalang mo kgannyeng.
Go buisa & thaloganya: Kanelo
Medumopuo: tla, tse, la, ya, ka, tsa.

20 Ke mo tseleng ya go etela ntsalake 42

Go kwala: Direla mongwe yo o lwalang karata ya fola ka bonako.
Puo: Go fetola dipolelo go tswa mo pakajaanong go ya go pakatlang o simolola ka Ka moso
Go kwala: Kwala se se go itumedisang, utlwisana botlhoko, kgopisa le se se go tshabisang
Go bua: Gatisa maronthorontho go bona tsela mme morago o neele molekane wa gago dikaelo ka molomo go ya kwa gaabo Dumi.

21 Kwa bofelong ra goroga 44

Go buisa & thaloganya (kanelo)
Go kwala: batla mafoko mo kgannyeng mme o a tlatsa mo dikholomong tse di nepagetseng tsa Difoniki: ee, ea, oo
Medumopuo: oe, aa, ee, ae.

22 Se re se dirileng mmogo 46

Go bua: Thagisa bodiragatsi jo bo ikaegileng ka kgang.

Go kwala: Tsenya matshwao a puiso mo dipolelong

Go kwala: kwala a dipolelo go tswa mo pakajaanong go ya go pakaphething o simolola ka Maabane.

Tshameka motshameko wa mafoko o dirisa dinoko tse o di ithutileng go fitlha ga jaana.

23 Se re se dirileng mmogo 48

Go buisa & thaloganya: Buisa kgang mme o arabe dipotso.
Medumopuo: sekeletsa mafoko a a felelang ka -nnye and -ng.
Medumopuo: gela, ngw, mphi, tshwa, tse.

24 Go fithela dilo 50

Go kwala: Latedisisa ditshwantsho go bolela kgang.
Kwala polelo go setshwantsho sengwe le sengwe
Go kwala: go bapisa madiri a pakajaanong le pakaphethi
Boitumediso: batla dipharologanyo (ditlhaloso)

25 Tumi o a timela 52

Go buisa le go thaloganya: Kanelo
Medumopuo a, ng, oga, f, u.
Puo: Madiri le dipaka, maabane, gompiano kgotsa ka moso.

26 Pabalesego ya ngwana 54

Go kwala: Kwala kgang ka ga nako eo e neng o timetse
Puo: Tsamaisano
Go kwala: Tsenya dinomoro mo dipolelong go bontsha tatelano ya kgang.
Go bua: Gatisa maronthorontho go bona tsela. Mme o neele molekane wag ago dintlhakaelo ka molomo.

27 Pikiniki ya letsatsi la botsalo la ntatemogolo 56

Go buisa & thaloganya: Buisa taletso go ya go kwa moletlong wa letsatsi la botsalo.
Medumopuo: mog, ala, isa, om
Go kwala: Bopa dipotso mme o simolole ka mafoko goreng o be o feleletsa ka letshwao la potso.

28 Meletlo le dipikiniki 58

Go bua: Dira patlisiso. Botsa dipotso tsa goreng mme o arabe dipotso tse di mo tafoleng.
Puo: Go supa madiri a pakaphethi.
Puo: Go tshwantsha madiri a pakaphethi le pakajaanong.
Puo: Kwala dipolelo ka pakaphethi, mme o simolola ka Maabane
Puo: Tatelano ya ditlhaka
Go kwala: Kwala taletso ya letsatsi la botsalo.

29 Lelapa le le tshelang sentle 60

Go buisa & thaloganya: Buisa
Bukatsatsi ya ga Jabu
Medumopuo: eno, otlh, el, ele, dir, lol, og.
Medumopuo Kgaoganya mafoko go ya ka dibokoso tsa medumo tse di nepagetseng.

30 Go tshela sentle 62

Tlatsa dinako tsa ditirwana tse di farologaneng tse go buiwang ka ga tsona mo bukatsatsing ya ga Jabu.
Go kwala: Kwala dipolelo mo pakaphething ka ga se o se dirileng maabane. Simolola ka "maabane".
Go kwala: Feleletsa bukatsatsi ka ga se o tlileng go se dira mo bekeng e e tlang.
Go buisa: buisa se tsala ya gago e se kwadileng mme o bone gore a o tla dira selo se se tshwanang le sa gagwe.

31 Kgang ya ga nkoko 64

Go buisa & thaloganya: Buisa kgang k ga pitsa ya letsopa ya ga Nkoko.
Medumopuo: th, - ed, ai, ae

32 Kgang ka ga balelapa 66

Go bua: Diragatsa kgang ka ga pitsa ya letsopa.
Go kwala: kwala dipolelo go ya ka tatelano ya ditiragalo e e nepagetseng mo kgannyeng.
Go kwala: Polana go kwala kgang o dirisa mmepekakangwa.
Go kwala: Kwala buka ya kgang o dirisa thempoleite e e kgaotsweng. Kgang e tshwanetse go nna le tshimologo, mmele le bokhutlo.





A re bueng

Lebelelela ditshwantsho. O bona eng?



I Section BB
Fruit Tree Road
Riverland
5 Mopitlwe 2015

Bongi

Ke aga ke akanya ka ga motsi wa fa o ne o re etetse mo malatsing a boikhutso a a fetileng. Ke gopola ka moo re neng re tshameka mo nokeng ka teng re batla bana ba digwagwa. A o gopola letsatsi la fa re ne re palama setlhare mme re kgetla diapolekose? Ke ne ke tshogile gore ke tlaa wa, mme kwa bokhutlong ga felelets e le boithabiso jo bo monate. Ke ne ke rata ka moo o neng o kama moriri wa me ka teng. Jaanong re boetse kwa sekolong. Re ikatisetsa konsarata ya sekolo. Nka itumela thata fa o ka tla. Ke bina mmino wa setso mme nnake o letsa moropa. Ke elets e kete o ka tla mme wa re etela ka bonako.

Ntsalao

Dumi





A re kwalleng

Buisa kgang mme morago o arabe potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.



Ke mang yo o kwadileng lekwalo?

Lekwalo le ya kwa go mang?

Lekwalo le kwadilwe leng?

Lekwalo le ne le le ka ga eng? Kwala dilo di le pedi.

1.

2.

Dumi o ya go dira eng kwa konsarateng ya sekolo?

Mafoko a
tlwaelo
leBILE
biditse
boditse



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

kgetla	tlaa
batla	letla
tla	sotla



etela	etetse
ema	emetse
sela	setse

leba	teba
seba	reba
oba	aba



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga sengwe sa dilo tse o di dirang fa o tshameka le bana ba bangwe. A o tshameka metshameko e e ka nnang kotsi? Bua ka ga dikgang tse o nang le tsona ka ga balelapa la gago le sekolo.



A re kwaleng

Kwalela ntsalao lekwalo. Bua gore o dira eng kwa sekolong mme o kwale dikgang dingwe ka ga lelapa la gago.



Tlatsa aterese ya gago

Tlatsa letlha la gompiono

Yo o rategang

Ntsalao,



Tlatsa leina la gago.

Letlha:



Boitumediso

Thala setshwantsho sa balelapa la gago fa. Tlatsa maina a ditokololo tsa balelapa la gago.



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Mmaagwe Dumi o a lwala, ka jalo Bongi le mmaagwe ba tlaa mo etela. Ba tlaa tsamaya ka tekesi. Bongi o itumetse thata gonne o ya go etela ntsalaagwe, Dumi. Ba paka diaparo tsa bona. Bongi o rekela Dumi mpho mme o dira karata ya go eleletsa mmaagwe gore a fole. Ba ya go nna koo malatsi a le mabedi.

Ba tlaa tsamaya ka thekesi. Ba tlaa tsamaya bosigo fa ngwedi o tlhapile. Thekesi e na le mabone a a lesedi thata.

Ka moso Dumi le Bongi ba tlaa tshameka le bana ba bangwe mo nokeng mme ba kgetla maungo go ja.





Letlha:



A re kwalleng

Araba potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntlha la karabo le tshwanetse go simolola ka **tlhakakgolo**. Gakologelwa go feletsa ka **khutlo**.



Bongi o ya kwa kae?

Bongi o tsamaya le mang?

Ke go reng ba ya go etela Dumí?

Bongi o ya go dira eng kwa ntlong ya gaabo Dumí?

Ba ya go tsamaya jang?

Ba ya go tsamaya leng?

Mafoko a
tlwaelo

noka
tsamaya
tlotse



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.



kget la	itumet tse	lwala	tsamaya	boka	elelet sa
bat la	dirisit tse	etela	baya	tshame ka	beleset sa
khut la	didimet tse	opela	laya	baka	lepelet sa

Morutabana: Saena


Letlha

41



A re kwaleng


Dira karata ya go eleletsa motho yo o itseng a lwala gore a fole. Kwala molaetsa o o kgethegileng fa pele ga karata. O kwale fa godimo ga setshwantsho. Morago kwala molaetsa o o kgethegileng wa gore a fole ka mo teng ga karata



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse, o simolola ka Ka moso. O diretswe ya ntlha.

Pakatlang



Ke ja dijo tsa me.

Ka moso ke tlaa ja dijo tsa me.

Ke ya kwa go Dumi.

Ka moso ke tlaa

Ke tshameka le Dumi.

Ka moso ke

Re tsamaya ka thekesi.

Ka moso re

Letlha:



A re kwaleng

Kwala polelo e mo go yona o buang gore ke eng se se go dirang gore o itumele, o nne o tlhontse, o tenege kgotsa o tshoge.



Ke eng se se go dirang gore o itumele?



Ke eng se se dirang gore o nne o tlhontse?



Ke eng se se dirang gore o tenege?



Ke eng se se dirang gore o tshoge?



Boitumediso

Bolelela tsala ya gago gore a tsamaye jang go ya kwa ntlong ya gaabo Dumi. Bua gore tsala ya gago e tshwanetse go fapogela kwa molemeng kgotsa kwa mojang leng.



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Kwa bokhutlong thekesi ya goroga kwa ntlong ya gaabo Dumi. E ne e setse e le ura ya 8 bosigo. "Kwa bokhutlong re fano." ga bua Bongi, mme a retolola konopo ya lebati.

Bongi o ne a itumetse thata go bona ntsalae. "Heela Dumi." Bongi a goeletsa.

"Tlaya o bone bana ba digwagwa mo nokeng." Dumi a goa.

"Nnyaya, nnyaya!" ga bua mmaagwe Dumi, "Tsweetswee lona ba babedi dulang lo je."

"Ke batla go palama mo ntlong e e mo setlhareng kwa phakeng." Bongi a goeletsa.

"Nnyaya, lo ka se palame setlhare jaanong. Go thari. Lo tshwanetse go dula lo je," ga bitsa mmaagwe.



Letlha:



A re kwaleng

Araba potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.



Thekesi e gorogile ka nako mang kwa ntlong ya gaabo Dumi?

Ke eng se Dumi a neng a batla go se dira la ntlha?

A e ne e le kakanyo e ntle go tshamekela kwa nokeng bosigong boo? Goreng?



A re kwaleng

Batla mafoko mo kgannyeng a a nang le medumo e, mme o e tlatse mo kholomong e.



ee	ae	aa

Mafoko a tlwaelo sengwe itse beditse



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.



goeletsa	gaabo
boeletsa	baakanya
boela	mmaagwe

lefeelo	gae
tswweetswee	ntsalae
beela	kae

Morutabana: Saena

Letlha

A re diragatseng

Diragatsa Dumi le Bongi ba batla go ya go tshameka.
Bontsha mmaagwe Tumi a re ba je pele ba ka ya go tshameka.



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse o dirisa matshwaopuiso a a nepagetseng.

bongi le dumi ba tshameka ka lamatlhatso



ati o tlaa bo a le dingwaga di le thataro ka seetebosigo



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse, o simolole ka Maabane.
Dirisa mafoko a go go thusa.



Pakapheti

nnile

jele

apeile

bakile

tshamekile

Ke nna kwa sekolong.

Maabane ke

Ke tshameka le tsala ya me.

Maabane ke

O apaya lee.

Maabane o

O baka kuku.

Maabane o

Re ja kwa sekolong.


Maabane re



Boitumediso

Go tabogela kwa ntlong ya gaabo Dumi.

Ke mang yo o tlaa gorogang kwa ntlong ya gaabo Dumi pele? Dikolosa ledi. Fa ledi le wa ka tlhogo o ka tsamaya diboloko di le 2 go ya kwa pele. Fa ledi le wa ka theile o ka tsamaya fela boloko (1) bo le bongwe go ya kwa ntlong ya gaabo Dumi. Motho yo o tlaa gorogang kwa ntlong ya gaabo Dumi la ntlha ke ena mofenyi. Fa o wela mo lefokong, o tshwanetse go buisa lefoko leo. Bona gore o ka buisa mafoko a le makae ka nepo.





A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Buisa kgang. Morago o sekeletse mafoko a a felelang ka -ela le -a.

Ke ne ke itumetse kwa ntlong ya gaabo Dumi. Dumi o mphile mpho e ntle. O mphile bera ya go tshameka. E ne e le boleta e bile e tshwarega.

Morago ra tsamaya ka thekesi go boela gae. Fa re ntse re tsamaya ka thekesi pula ya simolola go na. Letsatsi le ne le sa bonale mme go le tsididi. Mme a mphutha ka kobo e e bothitho.

Re taboga mo puleng go tswa kwa thekesing go ya kwa ntlong. Morago ka lemoga gore bera ya me e timetse. Ka gopola gore e ne e dutse jang mo thekesing, jaanong e ya gongwe kwa ke sa go itseng. Ka simolola go lela. Ke ne ke batla go boela kwa thekesing go ya go e batla.

Mme morago ra e fitlhela e phuthilwe ka kobo.

E babalesegile, e bile yona e se na mathata.



Letlha:



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o tlhophe karabo e e nepagetseng. O diretswe ya ntlha.

Bongi ke mong?

A	Bongi ke mosetsana
B	Bongi ke mosimane
C	Bongi ke bera ya go tshameka



Mafoko a
tlwaelo
tsamaya
kobo
dutse

Kgang e e ka ga eng?

A	Bongi a tshameka le tsala ya gagwe.
B	Bongi a taboga mo puleng.
C	Bongi o timeditse bera ya go tshameka.

Maemo a bosa a ne a ntse jang mo kgannyeng e?

A	Go ne go le bolelo motshegare otlhe.
B	Go ne go le bolelo, morago go ne ga nna tsididi mme pula ya na.
C	Pula e nele motshegare otlhe.

Jaanong kwala dikarabo tsa dipotso tse.

Bongi o ne a ikutlwa jang fa a ne a nagana gore bera ya gagwe e timeditse?

O itse jang?

O fitlhetse bera ya gagwe kae?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso

bogela	gongwe	mphile	tshwarisa	timetse
begela	sengwe	mphutha	tshwarega	dutse
digela	bangwe	mphora	tshwaela	feditse


Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Kwala dinomoro mo ditshwantshong go bontsha tatelano ya tsona e e nepagetseng.



A re kwaleng

Kwala polelo e le nngwe ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.

Letlha:



A re kwaleng

Thala mola go golaganya mafoko a pakajaanong le a pakapheti.



Boitumediso

Supa pharologano.



Morutabana: Saena

Letlha

51



A re bueng

Lebelelela ditshwantsho. O bona eng?



Fa ba tla mo tsela e konegang mme
ba bona Tumi le Ben ba dutse le
lekgarebe le le rekisang dijo.
Tumi le Ben ba ne ba ja kuku.

A re buiseng



Bongi le Amo ba ne ba batla ausi
wa ga Bongsi, Tumi. Tumi o bogolo
jwa dingwaga di le nne.

Tumi o ne a **tshameka** le ntšwa,
Ben.

Morago Bongsi le Amo ba lemoga
gore lebatladi le bulegile. Tumi le Ben
ba ne ba se yo.

Basetsana ba kgokologa le **mmila** ba
batla e bile ba bitsa Tumi ba ntse
ba tabogile.


Ba ne ba **boifa** gone go ne
go **fifala**.





A re kwaleng

Buisa kang mme morago o arabe potso nngwe le nngwe.
Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo.
Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.



Ke mang yo o neng a timetse?

Ke goreng Amo le Bongi ba ne ba boifa?

Ba ne ba boifa gonne

Ba bone Tumi leng?

Ba bone Tumi fa

Ba bone Tumi kwa kae?

Ba bone Tumi

Tumi o ne a dira eng fa ba mmona?

O ne a



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di
itlhametseng mo bukeng ya dithutiso



boifa	rekisang	lemoga	fifala	dutse
mmoifa	konegang	taboga	foufala	tutse
loisa	bogolang	senoga	leofala	butse



A re kwaleng

Thalela lefoko le le dirang mo polelong nngwe le nngwe.
Kwala maabane, gompieno kgotsa ka moso, go bontsha nako
e tiro e tshwanetseng go diragala ka yona.

Mafoko a
tlwaelo
tshogile
lebatl
rekisa

Ba tlaa ya kwa sekolong.

Ka moso

O re apeetse dijo.

Re tlaa jala merogo.

O bua mo mogaleng (founung).



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse 8 ka kgang ya fa o ne o timetse.

Handwriting practice area with eight horizontal lines for writing.



A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le le nepagetseng.



Dijo di/se budule.

Metsi a/la gago a kae?

Dilo tsa/sa gago ke tse/se.

Ba/O tshameka kgwele ya dinao.

Ga twe ke motho yo o/ba ba siameng.

O/Ba lebetse bera ya gagwe.



A re kwaleng

Kwala dinomoro mo dipolelong tse go bontsha tatelano ya kgang.

☐

Ba bone Tumi.

☐

Ba ne ba ile go batla Tumi.

☐

Tumi o ne a timetse.

☐

Amo le Bongi ba ne ba batla Tumi.



Letlha:



re kwalleng

Tsenya mafoko ano mo dibokosong tse di nepagetseng tsa medumo.

Tshameka

tsamaya

naya

tshepisa

Anama

atisa

gatisa

atlana

kanama

tsaya

Patlama



ts

ia


tsh

tle



Boithabiso

Thusa Amo le
Bongi go bona
Tumi. Thala mola go
bontsha tsela e ba
tshwanetseng go e
tsamaya.



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Eng:

Pikiniki ya Letsatsi la Botsalo la ga ntatemogolo

Ntatemogolo: 30 Moranang 2015

Kae:

Pikiniki kwa Phakeng ya Blue Gum River

Nako mang:

Bese e tlaa tloga ka ura ya 10 kwa Ntlolehalahaleng ya Motse mme e tlaa go busa ka ura ya 5.

O tle ka eng?

- ☐ Tsweetswee! tlaya ka sutu ya go thuma ya gago.
- ☐ Tsweetswee! tlaya ka bolo ya go tshameka.
- ☐ Tsweetswee! tlaya ka senotsididi sa gago.
- ☐ Tsweetswee! tlaya ka nama ya go beswa.



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go fefeletsa ka khutlo.



Ke goreng go tlaa nna le pikiniki?

Pikiniki e tlaa nna kwa kae?

Bese e tlaa ba pega ka nako mang?

Ba tlaa ja eng kwa pikiniking?

Ba tlaa tshameka eng?

Mafoko a
tlwaelo
ba
eng
tlaa
goreng



Dira ka mafoko


Kgaoganya mafoko ano go ya ka dipalangwa tse di nepagetseng. Morago o dirise mafoko a le matlhano go ikwalela dipolelo tsa gago mo bukeng ya dithutiso.





A re kwaleng

Botsa ditsala di le nne dipotso tse. Tlatsa maina a bona mme o kwale dikarabo tsa bona ka fa tlase ga maina a bona.



Leina la gago ke mang?				
O nna kwa kae?				
O tsetswe leng?				
Tsala ya gago ya botlhokwa ke mang?				
Motshameko o o ratang ke ofe?				
Ke goreng o o rata?				



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko a a mo pakapheting.



Dipaka

ya	ja	jele	tshameka	tshamekile
nwa	nole	palama	palame	ile

Jaanong thala mola go golaganya mafoko a a mo pakajaanong kgotsa pakatlang, a a mo kholomong e e serolwana, le mafoko a a mo pakapheting a a mo kholomong e e pinki.

Ka moso ke tlaa		Maabane ke
nwa		ile
palama		tshamekile
ja		palame
tshameka		jele
ya		nole

Letlha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse ka pakapheti, o simolola ka Maabane. Dirisa mafoko a go go thusa.

jele

tshamekile

kgweeditse



Re tlaa ja nama.

Maabane.

Re tlaa kgweetsa bese.

Maabane.

Re tlaa tshameka kgwele ya dinao.

Maabane.



A re kwaleng

Kwala dinomoro mo setlhopheng sengwe le sengwe sa mafoko go bontsha tatelano ya alefabet e e nepagetseng. O filwe sekao.



3	seatla
1	fitlha
2	ntlo

	bolao
	bonnye
	bosula

	setlhabi
	pene
	kolobe



Boithabiso

Kwala taletso ya go tla moletlong.

1. Bua gore e ya go nna letsatsi la botsalo la ga mang.
2. Bua gore moletlo o tlaa bo o le leng.
3. Bua gore moletlo o tlaa bo o le kwa kae.
4. Bua gore moletlo o tlaa simolola ka nako mang.


Letsatsi la botsalo le le itumedisang

1. Leina:

2. Letlha:

3. Nako:

4. Lefelo:



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Letsatsi la tiro e ntsi

6:30	Tsogile	
6:45	Tlhapile	
7:00	Jele difitlholo	
7:15	Tlhapile meno	
7:30	Ile sekolong	
8:00	Dirile ka thata kwa sekolong	
13:00	Tshamekile	
14:00	Jele dijotshegare	
15:00	Noseditse tshingwana ya merogo	
16:00	Dirile tiro ya fa gae	
18:30	Jele dilalelo	
19:45	Tlhapile meno	
19:50	Kamile moriri wa me	
20:00	Ile go robala	

Letlha:



A re kwaleng

Buisa "Letsatsi la tiro e ntsi" mme o arabe dipotso tse.
Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka **tlhakakgolo**.
Gakologelwa go feleletsa ka **khutlo**.

Jabu o tsogile ka nako mang?

O ne a ja sefitlholo sa gagwe nako e e kanakang?

O tlhapile meno a gagwe gaka?

Jabu o ile kwa sekolong jang?

O jele gaka?

Mafoko a
tlwaelo

fa
ke
ka



Tiriso ya mafoko

Tsenya mafoko ano mo dibokosong tse di nepagetseng tsa medumo.

otlhaya

botlhokwa

meno

tlhotlhe

tswela

welelela

menoga

tsemeledi

atlhama

weno

wela

tsenelela

tlhomela

menolola

botlhoko

eno

otlh

el

ele



A re kwaleng

modiri

fapogile

bolola

pagolola

lediri

direla

sebela

sedirwa

goroga

fitlhela

golola

fapoga

Tsenya mafoko a mo mabokosong a medumo e e nepagetseng.

el	dir	olol	og

Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng


Lebelele bukatsatsi ya ga Jabu mo tsebeng e e fetileng manaka mo tshupanakong go supa gore ke nako mang.




Thabo o jele




Jabu o ile kwa sekolong



Jabu o dirile tirogae ya gagwe



Jabu o noseditse tshingwana



A re kwaleng

Kwala se o se dirileng gompiano. Gakologelwa go kwala dinako.

Letsatsi la me la tiro






Letlha:



A re kwaleng

Kwala se o tlileng go se dira mo bekeng e mme o refosane dibuka le tsala ya gago. Lebelela buka ya gago ka kwa morago, mme o tlaa fitlhela boto ya motshameko.



Mosupologo

Letlha

Ka Mosupologo ke tlaa

Laibobedi

Letlha

Laiboraro

Letlha

Laibone

Letlha

Laibotlhano

Letlha



Boitumediso

Lebelela buka ya gago ka fa morago go bona motshameko wa dinoga le dillere.

DITAELO

- Refosanang go latlhela letaese.
- Leba nomore e e mo letaeseng morago ga go le latlhela fa fatshe.
- Tsamaisetsa letshwao la gago kwa pele go ya ka palo ya diphatlha tse di mo letaeseng.
- Fa o ka wela kwa tlase ga llere o tlhatlogela kwa godimo ga llere.
- Fa o wela kwa godimo ga noga, o ya kwa tlase ga noga.
- Motho wa ntlha go goroga kwa 100 ke ena mofenyi.

Tshameka motshameko wa dinoga le dillere.



Morutabana: Saena

Letlha

63



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Ke goreng nkoko a bopa dinkgo tse dintle jaana.

Bogologolotala fa ke ne ke sa ntse ke le monnye jaaka lona, ke ne ke nna le mme le rre mo polaseng. Re ne re na le dikgomo le dinku tse dintsi, mme re tshela kgakala le ditsala tsa rona. Go ne go se ope yo ke ka tshamekang le ena. Ke ne ke aga ke bogela mme a bopa dinkgo. O ne a tswaka mmopa o a neng a o epa mo mmung. O ne a bopa dinkgo ka diatla tsa gagwe, mme a di beye mo letsatsing gore di ome. Letsatsi lengwe a dira gore ke ipopele nkgo ya me. Ke ne ka bopa nkgo ka kelotlhoko mme ka e dikolosa gantsinyana. Ke ne ke itumetse thata go ipopela nkgo ya me.



Morago ke ne ka e baya mo letsatsing gore e ome. Mo go bona bosigo boo fa ke ntse ke robetse pula ya simolola go na. Fa ke tsoga ke fa ke sa bone nkgo ya me. E ne e fetogile seretse. Se ke neng ke kgona go se bona fela e ne e le motlhala wa seretse o ya kwa tshingwaneng. Ke ne ka tshwanela ke go bopa nkgo e nngwe. Ke ne ka ikatisa ka bo ka ikatisa. Ke ka moo ke neng ka ithuta go bopa dinkgo tse dintle ka teng.



A re kwaleng

Buisa kang ka ga dinkgo tsa ga nkoko mme morago o arabe potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.

Ke mang yo o neng a bua kang e?

Ke phoso efe e a neng a e dira?



Go diragetse eng ka nkgo?

Mafoko a
tlwaelo
nka
kgale
khona



Tiriso ya mafoko

Batla mafoko mo kgannyeng a a nang le medumo e mme o a tlatse mo diphatlheng tse di nepagetseng. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya gago.





A re direng

Etsisa kgang ya nkgo.



A re kwaleng


Kwala dinomoro mo dipolelong tse di fa tlase go ya ka tatelano e di diragetseng ka yona mo dikgang. O diretswe ya ntlha.

	Pula e ne ya simolola go na.
	O ne a tlhontse.
	O bopile nkgo e ntšhwa.
	Nkgo e ne ya fetoga seretse se sehibidu.
	O ne a tlogela nkgo gore e ome mo letsatsing.
I	Nkoko o bopile nkgo ya gagwe ya ntlha fa a ne a le mosetsanyana.



A re kwaleng

Rulaganya go kwala kgang ya gago. Bolelela tsala ya gago gore o ya go kwala ka ga eng mme o rulaganye kgang ya gago go ya ka matseno, mmele le bokhutlo.



Matseno

Simolola ka go re e ne e le leng.

Mmele

Bua gore go diragetse eng.

Ipaakanyetso ya go ikwalela kgang

Tswelletso ya mmele,

Go diragetse eng gape?

Bokhutlo

Kgang e fedile jang?



Boitumediso

Sega tsebe e e latelang. Dira buka. Mo sephuthelong, kwala setlhogo sa buka. Kwala leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonne o mokwadi. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago e e nang le matseno, mmele le bokhutlo.



SEPHUTHELO SA KWA MORAGO



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

O na le dingwaga tse kae?



O nna kwa kae?

8

KGATO 4. Seta mo mabeng wa moraotho.

SEPHUTHELO

Thala setshwantsho fa.



Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

1

KGATO 1. Mena mo mabeng wa moraotho. KGATO 1. Mena mo mabeng wa moraotho.

5

Tswela ka kgang ya gago fa.

7

Kwala mmele wa kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 5.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.






Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.

2

Thala setshwantsho fa.



Fetsa kgang ya gago.

7

3

Tswelela ka kgang ya gago fa.



Thala setshwantsho fa.

9

Kwala gore go diragala eng kwa bokhutlong!wa kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 6.



Thala setshwantsho fa.

Thitokgang 3: Go tsamayatsamaya

Kotara 2: Dibeke 1–4

33 Mafelo a a ka etelwang 70

Go buisa & tlhloganya: Buisa pampitshana go bona tshedimosetso.

Medumopuo: ph, tl, th, kh, kg

34 Re tshwanetse go ya kae? 72

Thala setshwantsho mo sekhipeng mme o se amanye le lefelo mo mmepe wa Aforikaborwa.

Puo Kwala pudula ya puo o dirisa diphegelwanatthanodi ka puokaedi.

Go bua: botsolotsa ditsala di le 10 ka ga mafelo a ba ka ratang go a etela. Tlatsa dikarabo mo tafoleng.

Tlhagiso pono: Thala tshate ka go khalara boloko nako nngwe le nngwe ba ba re "ee".

35 Thabatafole 74

Go buisa & tlhloganya: Buisa athikele ya lekwalogdikgang. Tsepama mo setlhogong, letlha le ditshwantsho.

Medumopuo: ny, p, tlh, ng

Medumopuo Mafoko a a dumang

36 Go kwala lokwalodikgang 76

Puo: Sekela makopanyi. Sekela madiri a a mo pakaphething.

Bapisa mafoko a pakaphethi le a pakajaanong.

Puo: Kwala dipolelo mo pakaphething mme o simolole ka Maabane.

Go bua: Bua ka ga lekwalogdikgang. Bua ka dikgang tsa gago ka ga legae le ka sekolo.

Polanela go kwala athikele ya lekwalogdikgang.

Go kwala: Kwala athikele ya lekwalogdikgang.

37 Lebelela ditlhapi tsotlhe 78

Go buisa & tlhloganya: Buisa phosetara mme o arabe dipotso tse di ikaegileng ka yona.

Medumopuo: f, b, ng, ole, tsh

38 Akhwariamo 80

Go bua: Tlotla ka ga phosetara ya akhwariamo

Puo: Sekela matlhalosi

Go kwala: Itlhalose o dirisa matlhalosi

Go kwala: Dira phosetara go tlhalosa ntlwa ee timetseng. Neelana ka tlhaloso ya ntlwa gore batho ba kgone go e supa. Tlatsa matlhalosi.

39 Pilanesberg 82

Go bua: Lebelela ditshwantsho mme o fopholetse dikgang tse mmegidikgang a di neelang.

Go buisa & tlhloganya: Buisa Pegelo ya Dikgang mme o arabe dipotso tse di ikaegileng ka yona.

Medumopuo kg, tlh, tshw, lw, ou

Puo: Bapisa pakaphethi le pakajaanong ya madiri.

40 Re tswa Pilanesberg re ya gae 84

Go bua: Itire mmegadikgang wa TV mme o bolele dikgang.

Puo: Kwala dipolelo mo pakaphething.

Morago o di kwale ka pakatlang.

Fetolela dipudula go puokaeding o dirisa puokaeding o dirisa diphegelwanatthanodi.

Dirisa dibonwa: Leba ditshwantsho tsa ditlou di nwa metsi. Tlhalosetsa tsala se o se boneng.

41 Serapa sa Ditlou sa Addo 86

Go buisa & tlhloganya: (tsenyo ya bukanatsatsi)

Medumopuo: tsw, u, i, ntl

Puo: Bapisa pakaphethi le pakajaanong ya madiri.

42 Go gongwe ka ga Serapa sa Ditlou sa Addo 88

Go bua: diragatsa kgang.

Puo: Bapisa dikarolo tsa dipolelo go bopa dipolelopate ka "fa – morago".

Go kwala: Kwala se o tlileng go se dira mo bekeng eno mo bukatsatsing. (Pakatlang)

Go buisa: Buisa bukatsatsi ya tsala ya gago.

43 Gold Reef City 90

Go buisa & tlhloganya: Buisa posokarata mme o arabe dipotso.

Medumopuo Batla mme o sekele mafoko a medumo eno mo posokarateng tsh, tsh, nts, oe

Puo: Tsenya ng kgotsa ana kgotsa nyana gore di bape le setshwantsho se se nepagetseng.

44 Boitumediso kwa Gold Reef City 92

Puo: golaganya dipolelo o dirisa makopanyi— jalo, gonne le le fa.

Puo: Tlhophla le go sekela letlhalosi go dira gore polelo e kgatlhise.

Go kwala: Tlhalosa motho kgotsa lefelo le o le ratang o dirisa matlhalosi.

Go kwala: Kwalela ditsala tsa gago di le 2 diposekarata. Tlhalosa loeto ka bese.

45 Mo tseleng ya go boela gae 94

Go buisa & tlhloganya: kanelo

Puo: Dirisa mafoko a a tlhalosang

Medumopuo: en, kh, otl, tsh, no

46 Ka ga loeto lwa rona 96

Go bua: bua le tsala ya gago ka ga mefuta e le mebedi ya dipalangwa Feleletsa dipolelo a go bapisa dikarolo di le pedi.

Go kwala: Thala setshwantsho o be o kwale tlhaloso.

Boitumediso: Bapisa ditshwantsho tseno go phologolo e e nepagetseng.

47 Tlanya re kwale kgang 98

Go bua: Dirisa dikaedipono go fopholetsa gore kgang e ka ga eng

Go buisa: Puisokopanelo (kanelo)

Thutiso ya tekathaloganyo

Supa dintlhakgolo mo go se se buisitsweng

Medumopuo: lwa, ao, tse, ama, nts

Puo: Sekela ditumatswana tse di nepagetseng.

48 Re kwala dikgang tsa rona 100

Go kwala: Dira leano la kgang e e nang le tshimologo, mmele le bokhutlo.

Go kwala: Kwala buka ya kgang o dirisa thempoleite e e kgaotsweng. Kgang e tshwanetse go nna le tshimologo, mmele le bokhutlo.





A re buiseng

Kapabophirima

Etela Thabatafole. Tlhatlogela kwa godimo ga thaba ka koloi ya kheibole. Itirele pikiniki mo godimo ga thaba.

Lebelela maruarura, didolofini le ditlhapi kwa akhwariamong.



Gauteng

Ithabise kwa Gold Reef City. Tsena mo moepong wa gauta mme o palame sepompomoi sa leotwana. Bona Soccer City.



Bokonebophirima

Tlaya kwa Serapeng sa Diphologolo sa Pilanesburg. Palama tlou. Lebelela dithutlwa, dipitse tse ditilodi le ditau. Tsaya ditshwantsho tsa diphologolo.



KwaZulu Natal


Fa o tla kwa uShaka Marine o ka kgona go bona didolofini di tshameka kgwele ya dinao le diphenkwini di bina. Bona disili di tshegetsa dibolo ka dinko tsa tsona. Fa o le segatlhamelamasisi, o ka nna wa thuma le maruarua.



Limpopo

Etela sekgwa sa pula. O tlaa bona dimela tse dikgolo le ditlhare tse dileele go gaisa.

O se ka wa lebala go tla ka sutu ya pula le mokgele wa gago.



Kapabokone

Tlaya kwa Kimberley, mme o bone mosima o mogolo go gaisa mo lefatsheng.

O ka ja dijotshegare tsa gago kwa lefelong la pikiniki gaufi le Mosimamogolo.



Mpumalanga

Nna nakonyana kwa Serapeng sa Bosetshaba sa Kruger. Setlhano se Segolo (the Big Five) se nna mo Serapeng se. Bona ditau, dinkwe, ditlou, ditshukudu le dinare mme o je dijotshegare tsa gago tsa pikiniki mo lefelong le le babalesegileng kgakala le diphologolo tse di tlhaga.



Foreisetata

Etela Serapa sa Sandfontein. O tlaa bona ditshukudu, dinare, dithutlwa le dinoko.

Gape o ka nna wa thuma mo letamong le legolo.



Kapabotlhaba

Serapa sa Ditlou sa Addo se na le ditlou tse dintsi. Leka go di bona tsotlhe. Kwa lebopong le le gaufi o ka nna wa bona le ruarua le le legolo le lesweu tota!



Letlha:



Pakatlang



A re kwaleng

Buisa papetlana mme morago o arabe dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka tlhakakgolo mme o e feleletsa ka khutlo.

Ke leeto lefe le o ka le ratang thata? Goreng?

Batho ba tlaa bona eng kwa Kapabophirima?

Ba tlaa

Ba tlaa bona eng kwa Kwazulu Natala?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya gago.

phologolo	ditlou	thutlwa	kheibole	dikgolo
phiri	tlaya	thuma	khutlo	kgona
pholo	tla	thaba	khutlisa	kgora



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko a a nang le modumo f.



Feela	fisa	ntsho	folaga
mafura	senepe	segwagwa	fola
fula	telele	founu	boteng

Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga kwa o ratang go ya teng.
O batla go bona eng kwa teng.



A re direng

Thala setshwantsho mo sekipeng go
bontsha se o tlaa se bonang. Tshwaya
porofense e o tlaa yang kwa go yona
mo mmepeng.



A re kwalleng

Tsenya **diphegelwana** mo dipolelong tse. Bolelela tsala ya gago gore
ke dilo di le kae mo lenaneong lengwe le lengwe.

O ka bona ditau ditlou dinare **le** dithutlwa.

Phegelwana

O ka ja nama merogo senkgwe **le** bebetsididi.

O ka bona didolofini diphenkwini maruarua **le** leruarua **le** legolo **le** lesweu.



Ke batla go ya kwa
godimo ga thaba.

Dirisa ditsejwana go bontsha gore bana ba
ba reng.

A re kwalleng



Jabu a re "

"



Letlha:



Ke batla go bona
Setlhano se Segolo.

Amo a re "

"

Ati a re "

Ga ke batle
go bona Mosimamogolo.



A ke ka ya kwa
godimo ga thaba ka
koloji ya kheibole?


Lebo a re "

"



Boitumediso

Botsa ditsala di le 10 gore di ka rata go ya
kwa kae. Botsa, "A o ka rata go ya kwa
Thabatafole? A o ka rata go ya kwa Serapeng
sa Ditlou sa Addo?" Tshasa boloko nako nngwe
le nngwe fa ba re, "Ee". Simolola kwa tlase ga
lenaneo. Lenaneo ya gago e tlaa lebega jaana:





Thabatafole
Serapa sa
Diphologolo sa
Sandfontein
Gold Reef City
uShaka Marine
Serapa sa
Bosethaba sa
Kruger
Mosimamogolo
Sekgwa sa Pula
Serapa sa
Diphologolo sa
Pilanesberg
Serapa sa
Ditlou sa Addo

Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela athikele ya lokwalodikgang. O bona eng?

Buisa se bana ba se kwadileng.

A re buiseng



Dikgankgolo

tša

sekolo



Sekolo se ya godimo le tlase

16 Seetebosigo 2015

Mongwe le mongwe o ne a itumetse kwa Thabatafole. Go ne go le tsididi mo godimo ga thaba ka jalo re ne ra apara dibaki le dihutshe. Monna wa mosiami o ne a re thusa go tsenya setulo sa maotwana sa ga Lebo mo koloing ya kheibole. O ne a sa kgone go palama ditepisi. Fa re tlhatlogela kwa godimo ga thaba re ne ra bona dipela tse dinnye. Di ne di lebega jaaka dipeba tse di nonneng. Koloi ya kheibole e tsere metsotso e le metlhano go tlhatlogela kwa godimo ga thaba. Mowa o ne o le tsididi. Fa re goroga kwa godimo re ne ra tsaya



ditshwantsho. Thaba e ne e le sephara mo godimo. E tshwana le tafale.

Fa re ntse re le kwa godimo ga thaba Ati a wa mme a thinyega lengole. O ne a sa gobala thata.

Fa re sena go boela kwa tlase, re ne ra ya kwa Akhwariamong ya Mawatlemabedi (Two Oceans Aquarium). Re ne ra bona ditlhapi, maruarua le dikhudu tša lewatle.



A re kwaleng

Jaanong araba dipotse tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka tlhakakgolo mme o e feleletsa ka khutlo.



Go ba tsere sebaka se se kanakang go ya kwa setlhoeng sa thaba?

Ke goreng ba ne ba apere dijase le dihutshe tse di bothitho?

Gonne

Ke goreng e bidiwa Thabatafole?

Gonne

Go diragetse eng ka ga Ati?

A o akanya gore setlhogo sa athikele se siame? Goreng?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya gago.

thinyega	dipela	ditlhapi	lengole
nyema	ditepisi	tlhapa	ngatana
nyorwa	palama	tlhontse	ngoka



A re kwaleng

Ke mafoko afe mo lenaneong a a sa dumeng jaaka mafoko a a mo lebokosong la ntlha?

pitse	setlhabi	pitsa	tlhatlhoba	bitsa	<u>hema</u>
ngatana	leitlho	batana	ngamola	ngala	letana
nyera	legong	nyora	nyeleta	nyema	nyenya
mokoro	mokwatla	mokima	korotla	kolota	sekoru





A re kwaleng

Thalela mafoko a a nyenyefaditsweng mo dipolelong tse. Re go file sekao.

Bana ba bone ditawana mo thabeng.

Ba ne ba tshameka ka matlapana.

Monna o ne a tsenya setulonyana sa gagwe mo koloing ya kheibole.

Ke ne ke na le penenyana mo kgetsanang ya me.

Mafoko a a re bolelelang bonnye jwa maina go le gantsi a gokelelwa setlhongwa – ana kgotsa – nyana. Fa ditlhongwa tse di gokelelwa mo maineng re bua ka nyenyefatso.



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko otlhe a a mo pakapheting.

Thala mola go golaganya mafoko a pakajaanong le mafoko a pakapheti.



taboga

tsamaya

kwala

ikhutsa

bina

opela

bua

tshameka

bogela

leletsa

leleditse

binile

tabogile

tshamekile

ikhuditse

opetse

tsamaile

bogetse

buile

kwadile

Jaanong kwala dipolelo tse, o simolola ka maabane.

Ke a tshameka.

Maabane ke

Ke a tsamaya.

Maabane ke

Ke a bua.

Maabane ke

Ba bogela thelebišene.

Maabane ba



Letlha:



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga lokwalodikgang lwa l. phaposiborutelo lo lo mo tsebeng e e fetileng. Bua ka ga dikgang tsa gago go tswa kwa gae go fitlha kwa sekolong. Bua ka ga dikgang tse o tlaa di bayang mo lokwalodikgannye lwa gago.



Kwala dikakanyo dingwe.

A re kwaleng



Go diragetse eng?

Se diragetse leng?

Se diragetse kwa kae?

Ke goreng se ne se kgatlhisa?



Boitumediso

Kwala kgang ya gago mo phatlheng e e fa tlase. Thala setshwantsho ka ga kgang ya gago.



Leina la lokwalodikgang

Letlha

Setlhogo sa kgang

Kwala dikgang tsa gago fa.

Thala setshwantsho fa.

Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Bua ka ga setshwantsho sa akhwariamo le sa phousetara.




Akhwariamo ke lefelo
le go fitlhelwang
ditlhapi tse dintsi.
Batho ba kwa go lona
go bogela mefuta
e e farologaneng
ya ditlhapi.


Etela akhwariamo



Tlaya go bona legae le legolo la ditlhapi. Re na le diketekete tsa ditlhapi mo lefelong le le lengwe. Bona dioketopase, tlhapi ya naledi, dikhudu tsa lewatle le maruarua. Tshega le disili le didolofini. Tlaya ka nako ya dijotshegare mme o bogele leruarua le ja.



Go bulwa ka ura ya borobongwe
Go tswalwa ka ura ya botlhano



Bagodi ke RIO
Bana ba sekolo ga ba duele.
Ba ka eta mahala.

Letlha:



A re kwaleng

Jaanong araba dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka **tlhakakgolo** mme o e feleletsisa ka **khutlo**.



Ke eng se o ka se bonang mo akhwariamong?

Akhwariamo e bula ka nako mang?

E tswalelwa ka nako mang?

Bagodi ba duela bokae go tsena?

Bana ba duela bokae go tsena mo akhwariamong?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso

tshega	dolofini	bana
dijotshegare	founu	batla
tshela	lefelo	bogela

Mafoko a
tlwaelo

fitlhetse
bontsi
tshwara

mong	tafole
leng	mmabole
mang	fole



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga phousetara e e mo tsebeng ya masomeasupa robedi.
Phousetara e e re bolelela eng?
Ke mang yo o akanyang gore a ka kgatlhegela go buisa phousetara? Bana kgotsa bagodi? Goreng?
O bone diphousetara dife tse dingwe? Ke tshedimosetso efe e nngwe e re ka e fitlhelang mo diphousetareng?



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko a a tlhalosang mo polelong nngwe le nngwe.
O diretswe ya ntlha.

Matlhaodi


Tlhapi e nnye e tshabile.

Leruarua le legolo la meno a a bogale le ne la re leba.

Tlhapi e e tshikinyegang e fetile.

Dolofini e e relelang e tloletse kwa ntle ga metsi.

Disili tse di bosilo di tshegeditse dibolo mo dinkong tsa tsona tse dileele.



Jaanong kwala tlhaloso ya gago. Bua gore o lebega jang. A o moleele kgotsa o mokhutshwane? A o mogolo kgotsa o monnye?

A re kwaleng







Boitumediso

Ntšwa e timetse Bua le tsala ya gago ka ga gore ntšwa e e lebega jang.
Dira phousetara e e tlhalosang ntšwa gore batho ba tle ba kgone go e batla.
Bua gore e ntse jang, e ikutlwa jang le gore e dira medumo e e ntseng jang.
Neela ntšwa. Bua gore ba e bitse ka leina lefe fa ba bona ntšwa.

NTŠWA E E LATLHEGILENG

E ntse jang.

E ikutlwa jang.

Leina la yona.

Fa o ka bona ntšwa e, tsweetswee leletsa
(Tlatsa leina la gago)

Nomere ya mogala wa me ke.

Fa o ka bona ntšwa ya me, o ka e tlisa kwa atereseng e.
(Tlatsa aterese ya gago)





A re bueng

Lebelela setshwantsho sa mogasi wa dikgang mme o bue ka ga dikgang tse o akanyang gore o tlaa di bega.



A re buiseng

Tse ke dikgang tse di tswang kwa Serapeng sa Diphologolo sa Pilanesberg. DIKGANG Labobedi 16 Seetebosigo.



Maabane setlhopha sa bana ba sekolo se ne sa goroga kwa Serapeng sa Diphologolo sa Pilanesberg ba palame bese. Ba ne ba tlile go bona ditlou le ditshukudu le diphologolo tse dingwe tse di **tlhaga**. Bana ba bone ditlou di **lwa** ka **dinaka** tsa tsona. Fa Jimi Matso a ntse a **bogetse** ditlou di nwa, a bona segwagwa se sennye se se botala jwa tlhaga. A leka go se **tshwara** mme a relela a bo a ngapega mo letsogong. Morutabana a mo tseela kwa tleliniking. Jimi a fitlhela segwagwa se sennye se se botala jwa tlhaga mo kgwatlheng ya gagwe.

Letlha:



A re kwaleng

Buisa lokwalodikgang. Araba dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka **tlhakakgolo** mme o e feleletsa ka **khutlo**.



Bana ba ne ba ile kwa Serapeng sa Pilanesberg ka letlha lefe?

Tlhalosa tatelano ya ditiragalo tse go fitlha Jim a ya kwa bookelong.

La ntlha o

Morago a

La bofelo a



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng dithutiso.



tlhaga	tshwara	lwa	ditlou	dikgang
tlhaba	setshwantsho	lwala	founa	kgona
tlhatswa	tshwenya	bolwetse	souta	kgopa



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko otlhe a a mo pakapheting. Thala mola go golaganya mafoko a a mo pakapheting le a a mo pakajaanong.

fitlhetse

lekile

reletse

bone

lebeletse

gorogile

bogetse

tsere

tsaya

fitlhela

goroga

bogela

leka

relela

bona

lebelela

Morutabana: Saena

Letlha



A re direng

Itirele dikgang ka ga se se diragetseng maabane. Dira jaaka e kete ke wena mmegadikgang wa thelebišene, mme o begele mongwe le mongwe dikgang.



A re kwaleng

Fetolela dipolelo mo **pakapheting**.
Morago o di fetolele mo **pakatlang**.

Dipaka

Ke ya kwa sekolong.

Maabane ke ile

Ka moso ke tlaa

O tsaya melemo ya gagwe.

Maabane

Ka moso

Re bogela thelebišene.

Maabane

Ka moso



A re kwaleng

Dirisa ditsejwana go bontsha gore ba reng.

Ke itumetse.



Amo a re "

."





Re ya kwa beseng

Ati a re "

"

Jabu a re "

Ba gorogile thari
mo sekolong.



O tsala ya me ya
botlhokwa.

Bongi a re "

"



Boitumediso

Lebelela setshwantsho se sa tlou e nwa metsi.
Tlhalosetsa tsala ya gago gore o bona eng.

Tlou e nwa metsi jang?

La ntlha e gogela metsi mo selopong sa yona.

Morago e tsenya selopo sa yona mo molomong wa yona.

La bofelo e pompela metsi mo molomong wa yona.





A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Buisa bukatsatsi ya ga Ati ka ga leeto lwa go ya kwa Serapeng sa Ditlou sa Addo.

Dumela Bukatsatsi

14 Motsheganong 2015

Gompieno e ne e le letsatsi le le kgethegileng mo go nna. E ne e le letsatsi la borobongwe la botsalo jwa me mme morutabana wa me o ne a re isa kwa Serapeng sa Ditlou sa Addo! Ke ne ke itumetse le ditsala tsa me, Jabu le Amo.

Re bone ditlou tse dintsi. Gape go ne go na le tlowana. E ne e le ntlenyana. Fa re ema gore re je, ka rola ditlhako tsa me gone ke ne ke gotela . Kgabo e e bosilo ya tla mme ya utswa setlhako se sengwe sa me. Ke ne ka boela gae ka setlhako se le sengwe. Ke ne ke itumetse fa ke goroga kwa gae gone ke ne ka kgona go ja kuku ya me ya letsatsi la botsalo.

Ati





A re kwaleng

Buisa bukatsatsi. Araba dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka **tlhakakgolo** mme o e feleletsa ka **khutlo**.

Bana ba ne ba le kwa kae?

Ba ne ba le kwa

Ati o ne a latlhegelwa ke eng kwa serapeng?

O latlhegetswe ke

Se mo latlhegetse jang? Ke mang yo o se tsereng?

Ditsala tsa go Amo e ne e le bo mang?

E ne e le

Ke goreng Ati a ne a itumeletse go goroga kwa gae?

O ne a itumeletse



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

utswitse	kuku	bosilo	ntlenyana
utswa	buka	lesilo	ntlole
butswa	tuku	setilo	montle



Mafoko a
tlwaelo
rola
manaka
ya



A re kwaleng

Thala mola go golaganya mafoko a a mo pakapheting le a a mo pakajaanong.

tlile	lebeletse	utswitse	jela	tsere	eme	ile	bone
-------	-----------	----------	------	-------	-----	-----	------

ja	tsaya	bona	lebelela	ema	tlaya	utswa	ya
----	-------	------	----------	-----	-------	-------	----



A re diragatseng

Diragatsa se se diragaletseng Ati kwa Serapeng sa Ditlou sa Addo. Letla mongwe wa ditsala tsa gago gore a itire kgabo.



A re kwaleng

Golaganya mafoko a a mo lebokosong le le pinki le mafoko a a nepagetseng a a mo lebokosong le le botala jwa tlhaga go bopa polelo

Fa o tlogela ditlhako tsa gago kwa nokeng

Fa o dira tirogae ya gago

Fa o robala ka pele

Fa o tshameka ka molelo

o tlaa ša.

o tlaa tsena kwa sekolong ka nako.

kgabo e tlaa di utswa.

morutabana o tlaa go itumelela.



A re kwaleng

Kwala se o tlaa bong o se dira beke e. Fetola dibuka le tsala ya gago go bona gore a go na le malatsi a mo go ona le dirang dilo tse di tshwanang.

BUKATsATSI



Leina la me		Kgwedi
Letlha	Letsatsi	Se ke tlaa se dirang



O

Letlha:



Boitumediso

Tshola bukatsatsi sebaka sa malatsi a le mane. Kwala ka ga maemo a bosa le dikgang tse dingwe. Simolola go kwala ka ga dintlha tsa gompiono. Kwala ka ga tsa ka moso le tsa letsatsi le le latelang go fitlha o fetsa bukatsatsi ya gago.



Bukatsatsi e e rategang

Letlha



Bukatsatsi e e rategang

Letlha



Bukatsatsi e e rategang

Letlha

Bukatsatsi e e rategang

Letlha

Morutabana: Saena

Letlha

89





A re bueng

Lebelele setshwantsho. O bona eng?



Dumi

16 Seetebosigo 2015

Ke akantse gore o ka rata go amogela posekarata e. Ke ntse ke e tshotse fa re sale re boa go tswa kwa Gold Reef City kwa Johannesburg.

Re kgweeditse kwa Johannesburg o o tletseng mosi le mebila e ne e tlhanasela e bile go le mesimana mo ditseleng. Re ne ra bona Soccer City. Ke setediamo se segolo thata. Se kgona go tshola batho ba ka nna 90 000 ka jalo bontsi jwa batho ba kgona go bogela kgwele ya dinao le rakebii kwa teng.

Kwa Gold Reef City re ne ra tsena mo moepong o o lefifi thata o o boteng. Go ne go le lefifi mo ke neng ka tshwanela go dirisa totšhe go bona. Morago ga moo re ne ra palama sepompomoi sa leotwana. Ke ne ka goeletsa gonne se ne dikologa ka bonako thata.

O ka re o ka tla le rona letsatsi lengwe.

Ntsalao



Dumi Makhanya
Stand 12 Steve Biko Rd
Soweto
South Africa
3219





A re kwaleng

Buisa posekarata. Araba dipotso tse.
Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka **tlhakakgolo**
mme o e feleletsa ka **khutlo**.

Bongi o kwaletse mang?

Bongi o ne a ya kwa kae?

Ke dilo dife tse pedi tse Bong'i a di boneng?

Go ne go ntse jang mo moepong?

Bongi o kwadile posekarata leng?

A o ne a itumetse? Goreng?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

akantse	goeletsa	totšhe	tshotse
ntse	boeletsa	tšhomi	tshuba
dintsi	poeletso	tšhotlha	tshega



A re kwaleng

Tsenya **ts** kgotsa **olo** kgotsa **ana** kgotsa **tlh** mo mafokong a gore a golagane le setshwantsho se se nepagetseng.



goele _ _ a

_ _ ela

sek _ _ _


nok _ _ _

le _ _ _ aka



A re kwaleng

Golaganya mafoko a a mo lebokosong le le pinki le mafoko a a nepagetseng a a mo lebokosong le le botala jwa tlhaga go bopa polelo.



Ke ne ka goeletsa gone

Go ne go le lefifi thata ka jalo

Pula e ne e na mme

re ne ra dirisa totšhe.

go ne go se tsididi.

sepomporomai sa leotwana se ne se le lebelo thata.



A re kwaleng

Buisa posekarata mme morago o feleletse dipolelo tse. Dirisa mafoko a go go thusa.

segolo

segolo
thatasentle
thata

lefifi

boteng

Soccer City ke lebala la metshameko se _____.

Re ne ra palama sepomporomai sa leotwana se _____.

Morago re ne ra tsena mo moepong o o _____.



A re kwaleng

Tlhopha mme o sekeletse lefoko le le pinki kgotsa le le botala jwa legodimo go natefisa polelo. Mafoko a a dirisitswe go tlhalosa batho kgotsa dilo.



Morutabana yo o **molemo**/**bosula** o buile le mosetsana yo o **tshwenyang**/**botlhale**.

Koloi e **kgolo**/**nnye** e ne e tsamaya mo mmileng o o **didimetseng**/**tlhanaselang**.

Monna yo **mosesane**/**o nonneng** o tebetse kolobe e **nnye**/**kgolo**.

Mosetsana yo **montle**/**maswe** o tsene mo ntlong e e **maswe**/**phepa**.

Tshingwana e **ntle**/**maswe** e tletse dimela tse di **suleng**/**tshelang**.



Letlha:



A re kwaleng


Jaanong kwala dipolelo tsa gago tse di tlhalosang
motho kgotsa selo se o se ratang.

Four horizontal blue lines for writing.



Boitumediso

Kwalela ditsala tsa gago di le 2 diposekarata. Ba bolelele se o
se boneng mo leetong la bese le o neng o le tsere.



Four horizontal blue lines for writing.



Four horizontal blue lines for writing.



Morutabana: Saena

Letlha





A re bueng

Lebelela ditshwantsho. Tlotla ka se o se bonang.

A re buiseng



Rotlhe re ne ra boela kwa gae.

Setlhopha sa ga Jabu se ne sa boa ka terena. E ne e le terena e telele. Terena e ne e tsamaya ka **iketlo** mo tsela e e manyokeyoke, mme fa e kgokologa mo dithabeng e tsamaya ka **bonako**. Terena e ne ya re robatsa rotlhe.



Setlhopha sa ga Ati se boile ka bese e e serolwana. Tsela e ne e tletse mesimanyana mme bese e tsamaya e tshikinyega. Nako nngwe e ne e **tshikinyega** thata, mme nako nngwe e ne e tshikinyega go le gonnye. Rotlhe re ne re **tshogile** fa re fologa.



Setlhopha sa ga Bongi se ile gae ka Gauterena. Mme Zita o ne a kgweetsa terena. E ne e le terena e **khutshwane** e tshetlha. E ne e tsamaya ka bonako go **gaisha** terena e nngwe. Bongi o ne a re o ne a itumetse thata mo tereneng bile e kete o tsamaiwa ke dilo mo dimpeng.



Bangwe ba rona ba boetse kwa sekolong ka kariki ya **ditonki**. Kariki e ne e le bohibidu bo bo phatsimang. E ne e le bonya mme e lela **ditshipi** fa e tsamaya. Re ne re itumeletse go bona malomo a mantle le ditlhare tse ditala fa kariki e ntse e tsamaya ka **iketlo** e ya gae.



A re kwaleng

Buisa kang mme morago o arabe dipotso tse.


Sepalangwa	Se ne se lebega jang?	Se ne se tsamaya jang?	Bana ba ne ba ikutlwa jang?
	Sekhutshwane le tshetlha	Lebelo thata	Itumetse
			
			
			



Tiriso ya mafoko

Tlhaola mafoko a go ya ka matoroko a a nepagetseng. morago o dirise mafoko a 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukeng ya gago ya dithutiso.

senola bokurukuru borametlo khukhu tshematshema
senotlolo minola sekhurumelo noga tshekeletsa
tshenekegi borukhu otlolola noka sennanne





A re bueng

Bua le tsala ya gago ka
ga mekgwa e mebedi e ya
dipalangwa. Di dira eng se se
tshwanang? Di farologana jang?



A re kwaleng

Golaganya mafoko a a mo lebokosong le le pinki le mafoko a a
nepagetseng a a mo lebokosong le le botala jwa tlhaga go bopa polelo.

Terena e telele

Terena ya Gauteng e
khutshwane e tshetlha

Kariki ya ditonki e khibidu

Bese e e serolwana

e ne e tshikinyega mo tseleng e e
mesimanyana.

e ne e lela ditshipi fa e tsamaya.

e ne e taboga ka lebelo le le kwa godimo.

e ne e tsamaya ka iketlo mo ditsele tse
di sekamang.

A re kwaleng

Thala setshwantsho sa phologolo kgotsa sa mokgwa mongwe wa
dipalangwa. Kwala dipolelo di le 2 go e tlhalosa kana go o tlhalosa.



Letlha:



Boitumediso

Dilo tse ke tsa eng? Bua gore di tshwana le eng, mme morago o golaganye lefoko le setshwantsho se se nepagetseng.



nkwe

tlou

tau

thutlwa

tshukudu

pitse e tilodi

dolofini

oketophase

tlhapi

pela

phenkwini

sili



Morutabana: Saena

Letlha





A re bueng

Lebelela ditshwantsho. Tlotla ka se o se bonang?



A re buiseng



Matseno

Ke ne ka ema kwa nokeng mme ka bogela ditlou di nwa metsi.

Ditlou tse pedi di ne di **lwa** ka dilopo.

Mmele

Ka bonako ke ne ka bona segwagwa se sennye sa botala jwa tlhaga. Ke ne ka swetsa go se tebela.

Fa ke ntse ke **tebetse** segwagwa ka relela mme ka wela mo **mosimeng**.

Ke ne ka ngapega mo letsogong mme la simolola go tswa madi.

Bokhutlo

Morutabana o ne a tshwanela go ntseela kwa ngakeng.


Ngaka e ne ya **roka** mongapo wa me mme a ntlhaba ka **lemao**.

Letlha:



A re kwaleng

Buisa kgang. Araba dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka tlhakakgolo mme o e feleetse ka khutlo.




Jimi o ne a dira eng mo matsenong a kgang?

Jimi o ne a ikgobatsa jang?

Ngaka e ne ya dira Jimi eng?

O akanya gore Jimi o ne a ikutlwa jang kwa ngakeng?

Setlhogo se maleba sa kgang e ke sefe?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya gago.

lwa	lemao	tebetse	gama	ntse
balwa	mokao	khutlisitse	nama	ntseela
salwa	bolao	meditse	kama	ntsosa



A re kwaleng

Sekeletsa se re se jang.

nama

nama

Sekeletsa se e leng mmala.


tala

tlala

Sekeletsa se re sa kgoneng go se ja.

poti

pere




Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Bua ka ga dikgang tsa gago. Bolelela ditsala tsa gago ka ga dikgang dingwe go tswa kwa gaeno. Bua ka ga kgang e o ka e kwalang.



O ya go kwala ka ga eng mo matsenong?
O ya go kwala ka ga eng mo mmeleng?
O ya go feleletsa kgang ya gago jang?

A re kwalleng



Matseno

Mmele

Bokhutlo



A re kwalleng

Simolola go kwala kgang ya gago fa. E buise, o e baakanye, mme o e kwale mo bukeng ya gago.

A large yellow rectangular area with a decorative scalloped top edge and several horizontal blue lines for writing.



Boitumediso

Sega tsebe e e latelang. Dira buka. Kwala setlhogo sa buka mo sephuthelong. Baya leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonne ke wena mokwadi wa kgang. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago mme e nne le matseno, mmele le bokhutlo.





Sephuthelo sa kwa morago



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

O na le dingwaga tse kae?



O nna kwa kae?

8

Sephuthelo

Thala setshwantsho fa.



Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

1

5

Tswelela ka kgang ya gago fa.

7

Kwala mmele wa kgang ya gago fa le mo tsebenng ya 5.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.





Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.

2

3



Tswelela ka kgang ya gago fa.

Thala setshwantsho fa.



Thala setshwantsho fa.



Fetsa kgang ya gago.

7

9

Kwala gore go diragala eng kwa bokhutlong jwa kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 6.



Thala setshwantsho fa.

D Thitokgang 4: Tikologo ya rona Kgweditharo 2: Dibeke 5 – 8

D
i
t
e
n
g

49 Tau le peba 104

Go buisa & tlhaloganya (kanelo)
Go kwala: Tekatlhaloganyo ya dipotso tsa ikgethelo
Go bua: Kgaola diphapete tsa menwana mme o bolelele kgang ya tau le legotlo.

50 Tau e kgolo le peba e nnye 106

Puo: Fetolela dipudula tsa puo go nna puokaedi
Medumopuo: nya, a, etsa, ng, ana.
Puo: Malatodi
Puo: Matshwao a puo
Go kwala: Kwalela mongwe yo o go thusitseng karata ya tebogo.

51 Mmutla le Khudu 108

Go buisa & tlhaloganya (kanelo)
Puo: kwala dipolelo go bontsha bokao jo jo farologaneng jwa ditumatswana.

52 Lotso lwa Diphologolo 110

Go bua: Bua ka dithamalakwane tse di neetsweng
Go kwala: Kwala dipolelo go bontsha se se diragetseng kwa tshimologong, mo mmeleng le kwa bokhutlong mo kgannyeng e e ka ga mmutla le khudu.
Puo: Kwala dipharologanyo ka botlalo
Tirwana ya go itumela (motshameko ka boto)

53 Letsatsi le phefo 112

Go buisa & tlhaloganya: (Kanelo)
Modumopuo: opo, oka, tsa, ua, aya

54 Kgaisano e kgolo 114

Go bua: Diragatsa terama ka kgang ya ga letsatsi le phefo. Go ne go tla diragalang fa kgang e ne e tsenyeletsa phefo le pula.
Puo: Sekela madiri.

Go kwala: Kwala polelo ka ga dingwe le dingwe tsa ditshwantsho. (pakatsweledi)
Tlhalosa ditshwantsho tse di bontshang dikgato tsa ngwedi.
Thala ngwedi ka Mosupologo mongwe le mongwe mo kgwedding eno mme o tlhalose gore e mo kगतong efe.

55 Bongi o palama baesekele 116

Go buisa & tlhaloganya: (kanelo)
Medumopuo: ome, ng, ntle, etsa

56 Leeto la ga Bongi la baesekele 118

Go bua: Itirele terama ka ga kgang.
Puo: Bapisa matlhalosi le maina.
Puo: Kwala dipolelo gape mo pakaphething o simolole ka Maabane.
Puo: Tsenya tlogelo (') bontsha tlhagisa beng.
Tlhalogiso: Buisa se Bongi le Amo ba se buileng mme morago o tsenye nomoro e e nepagetseng mo lefelong lengwe le lengwe mo mmepong. (Kaetso le tlhagiso ka kerafo)

57 Bongi o phepafatsa tikologo 120

Go buisa & tlhaloganya: (kanelo le phosetara)
Medumopuo: swe, elo, ph, th
Puo: Matlhalosi

58 Letsema la go phepafatsa 122

Go bua: Tlotla gore o ka phepafatsa sekolo sa gago jang.
Go kwala: Kwala temana e e ka ga sekolo sa gago.
Puo: Tlatsa matlhalosi a a seyong.
Tsenya tlogelo (") "lefoko ya me" morago ga leina go bontsha beng.
Go kwala: Dira phosetara o laletsa bana go tla go thusa go phepafatsa sekolo.

59 Go kodumela mo lewatleng 124

Go buisa & tlhaloganya : (kanelo)

60 Ka fa tlase ga lewatle 126

Go bua: Tsaya karolo mo kgannyeng.
Dirang ka mafoko: ate, ntle, oga, ng
Go kwala: Feleletsa kgang. ..
Go bua: Kaela mo mafokong a a neetsweng mme o bolelele tsala ya gago gore goreng selwana sengwe le sengwe se le bothlokwa.

61 Lefatshe la ditshoswane 128

Go buisa & tlhaloganya: (sekwalwa sa tshedimosetso)
Medumopuo Kgaoganya mafoko go ya ka dinoko.
medumopuo: I e e didimetseng.

62 Tse dingwe gape ka ga ditshoswane 130

Tlhalosa setshwantsho
Puo: Kwala dipolelo gape mo pakaphething di simolole ka Maabane
Dirang ka mafoko: Sekeletsa ditumatswana.
Puo: Tlatsa a kgotsa aa)
Boitumediso: Thala ditshwantsho go bontsha maikutlo, a boitumelo, khutsafalo, kutlobotlhoko le makalo.

63 Ka ga go buisa 132

Go buisa: Bua ka ga naane
Dirang ka mafoko: Kgaoganya mafoko go ya ka medumo.

64 A re kwaleng kgang 134

Go bua: Bua ka ga badiragatsi mo kgannyeng. Bua gore ke eng se o se ratileng go feta mo kgannyeng.
Go kwala: Kwala buka ya kgang o dirisa thempoleite e e kgaotsweng.

Thanodi ya me 137





A re bueng

Nkokoagwe Amo o tlotla naane ya gagwe e a e ratang. Lebelela ditshwantsho mme o bue gore o akanya eng ka ga naane e.

A re buiseng



Tau e kgolo le peba e nnye

Letsatsi lengwe peba e nnye e ne ya tsosa tau mo borokong. Tau e ne ya rora mme ya re, "Ke tsositswe ke peba e nnye. Ke tla fitlholo ka yona."

Tau ya thaisa mogatla wa peba ka leroo la yona le legolo. "Nyaa tlhe, Rre Tau," ga tsunya peba. Tsweetswee, o se ka wa nja. Ke pebanyana fela.

"O bua nnete", ga rora tau. "O monnye thata go ka tlatso mpanyana ya me."

"Ke a leboga, Rre Tau," ga tsunya peba. "Ke tla go thusa ka lengwe la malatsi."

"Ha ha ha!" ga rora tau e kgolo. "Pebanyana e nnye e e tshwanang le wena jaana e ka thusa tau e e maatla jaaka nna jang? Ke kgosi ya diphologolo tsotlhe. Nka kgona go ithusa ka bonna."

Ya re letsatsi lengwe tau e ntse e tsamayatsamaya, ya wela mo seraing sa motsomi. "Thusa!" ya goeletsa. "Ga ke kgone go tswa mo seraing."

Pebanya e nnye ya utlwa tau. Ya tabogela kwa seraing mme ya re, "Ke tla go thusa!"

"O monnye thata go ka nthusa," Tau ya rora.

Pebanyana e nnye ya simolola go nathoganya serai manathwana.

Ka bonako tau ya tswa mo seraing. Ya nyeba mme ya re, "O ka tswa o le peba e nnye mme o thuso e kgolo thata."





A re kwaleng

Buisa naane mme o tlhophe karabo e e nepagetseng.

Naane e bontsha eng?

A Go bonolo go tsietsa tau.

B Ga go tlhokege gore o nne mogolo go ka thusa.

Ke goreng tau e ne e goletsa?

A E ne e batla gore mongwe a e thuse.


B E ne e batla gore peba e tsamaye.

Tau e ne ya akanya eng fa e bona peba?

A E ne ya akanya gore peba ga e itse gore e ka e thusa jang.

B E ne ya akanya gore peba e nnye thata go ka e thusa.

Mafoko a
tlwaelo
siame
serai
bonna



Jaanong kwala karabo ya gago ya potso e:
Re ka ithuta eng go tswa mo naaneng e?



Boitumediso

Sega mempopo e, e beye mo menwaneng ya gago mme o e dirise go tlotla naane ya ga Tau le Peba.



O tlaa fitlhela tse di segilweng kwa morago ga buka.



A re kwaleng

Kwala se tau le peba di se buileng. Dirisa ditsejwana.




Tsweetswee, o se
ka wa nja, rre Tau.
Ke tlaa go thusa ka
lengwe la malatsi.

Peba e rile, "



Tau ya re, "

O pebanyana e nnye
thata. O ka se ka
wa nthusa.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse ka moo mafoko a khutlang ka -ana, -etsa le -ing.
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo
bukeng ya gago.

tsunya	tsamaya	boeletsa	seraing	pebanyana
nyenya	tsaya	goeletsa	gaising	mpanyana



A re kwaleng

Golaganya mafoko a a mo kholomong e e kwa godimo le malatodi a
ona a a mo kholomong e e kwa tlase.

nona	kgolo	telele	itumetse	maswe
khutshwane	ota	montle	nnye	tlhontse





A re kwaleng

Kwala malatodi a polelo nngwe le nngwe.

E ne e le letsatsi le le mogote mme tau e nnye ya bona peba e kgolo.

Tau e potlana e ne e le bokoa mme peba e kgolokgolo e ne e le maatla.



Tau e ne e le botlhofo mme peba e ne e le boima.

Motsomi yo o siameng o ne a baya serai sa go tshwara tau e e bosula.



Boitumediso

Kwalela mongwe yo o go thusitseng karata ya tebogo. Mo bokwantleng ba karata kwala molaetsa o mokhutshwane. Ka mo gare ga karata, bua ka moo motho yo a go thusitseng a teng.





A re bueng

A nkokoago o go tlotlela dinaane? Jaanong re ya go buisa naane e nkokoagwe Jabu a ratang go e tlotla. Lebelela ditshwantsho tsotlhe mme o bue gore o akanya naane e bua ka ga eng.



A re buiseng



Mmutla le Khudu



Ga twe bogologolo Mmutla le Khudu ba ne ba nna mo sekgweng se se tala. Khudu e khunou e ne e tsamaya ka iketlo thata mme mmutla ona o ne o aga o e tshega. Letsatsi lengwe Mmutla wa raya Khudu wa re, "Tlaya re bone gore ke mang yo o lebelo go gaisa." Khudu ya dumela mme Mmutla wa tshegela kwa godimo. Diphologolo tsotlhe tsa tla go bogela lebelo.



Mmutla wa taboga ka lebelo mme ka bonako ke fa o setse o le kwa pele ga khudu. Wa lebelela kwa morago mme o sa kgone go bona khudu gonne e ne e le kwa morago thata.



"Khudu e bonya thata," ga akanya mmutla. "E tlaa tsaya nako e telele go tla fa. Ke ya go ikhutsa mme fa ke bona khudu a tla, ke tlaa taboga ka lebelo gore ke fenyee lebelo." Mmutla wa kanama mme wa tshwarwa ke boroko.

Fa o ntse o robetse wa utlwa diphologolo tse dingwe di goeditse ka boitumelo. O ne wa akanya gore o a lora. Mme ya re fa o tsoga wa lemoga gore khudu o gaufi le mola wa phenyo.



Mmutla wa taboga ka lebelo le le gaisang mme wa se ka wa kgona go tshwara khudu. Khudu a bo a setse a fentse lebelo.

Buisa naane mme o arabe dipotso. Lefoko la ntlha la karabo le tshwanetse go simolola ka **tlhakakgolo**. Gakologelwa go feleletsa ka **khutlo**.

A re kwaleng



Ke mang yo o fentseng lebelo? Goreng?

Ke mang yo o neng a tla go bogela lebelo?

Mmutla o ne wa ikhutsa kae?

Naya naane e setlhogo se se maleba.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko. A duma ka go tshwana mme a farologana ka bokao. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

mmutla	bona	bekere	lela
rutla	kona	sekere	bela



Mafoko a
tlwaelo
gantsi
tshega
khunou
leng



Dithamalakwane



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga dithamalakwane tse, mme o thale mola go golaganya thamalakwane le phologolo.




Ke kgona go tsamaya ka bonya. Ke
rwala ntlo ya me gongwe le gongwe
kwa ke yang. Ke mang?



Ke kgona go
loma le go rora. Mme gape ke
monate thata. Ke mang?



Ke kgona
go opela monate.
Ke kgona go fofela kwa gae.
Ke mang?



Ke kgona go
taboga ka bonako le go tlolela
kwa godimo.
O kgona go ka mpalama.
Ke mang?



A re kwaleng

Kwala polelo ya botlhokwa e le nngwe ka ga se se diragetseng mo matsenong, mmeleng le bokhutlong jwa naane ya Mmutla le Khudu.

Mo matsenong

Mo mmeleng

Mo bokhutlong



A re kwaleng

Kwala mafoko a ka botlalo

kgebolo	ga ke bolo
'kgomo tsele	
'pitsa tsotlhe	
'poo tsa gagwe	

Tlogelo

kgitse	
'ina	
Ba'eno	
Wa'etsho	

Dipotso



Boitumediso

Gaisana le tsala ya gago. Dikolosa ledi. Fa e le tlhogo tsamaya dikgato tse pedi go ya kwa pele, mme fa e le mogatla boela morago ka kgato e le nngwe. Buisa se se kwadilweng mo bolokong e o wetseng mo go yona, mme o dire se e se buang.

SIMOLOLA



Opela pina.



Opa diatla tsa gago.




Bua lefoko le le simololang ka E.



Tshegetsa buka ka tlhogo ya gago.



Bua lefoko le le dumang jaaka O.




k A h
j n m c i d f b
e



Ntsha leleme la gago.



Bua letsatsi le le tlang morago ga Labone.




Bua lefoko le le dumang jaaka itse.



Buisa lefoko le: tshwanetse.



Bua letlha la gompiono.



Naya lelatodi la: lela.



Bua letsatsi le le tlang morago ga Mosupologo.



Bua lefoko le le nang le B.




Bofolola setlhako sa gago.




Bua lefoko le le nang le medumo e 3.

Bua lefoko le le nang le medumo e 2.



Bua lefoko le le nang le medumo e 4.



Bua gore o batla go nna eng fa o gola.



Tswala matlho, o nyebe.



Bua lefoko le le dumang jaaka laya.



Supa kwa morago ga tlelase.



Peletela leina la gago go ya kwa morago.



FETSA



A re bueng

E ke naane e e ratiwang ke nkokoagwe Bongji. Lebelela ditshwantsho tsotlhe mme o bue gore o akanya naane e e le ka ga eng.

A re buiseng



Letsatsi le phefo

Ga twe phefo e kile ya foka ka maatla go kgabaganya toropo. Ditlhare di ne tsa sekama mme matlhabaphefo a tshetsherebana. Phefo e ne e le makgakga tota. Ya re, "Ke maatla go gaisa le ditlhare. Gape ke maatla go gaisa le Letsatsi tota!"

Letsatsi la tswa kwa morago ga maru mme la re, "Nnyaya, nnyaya, Phefo. Ke maatla go go gaisa."



"Tlanya re bone gore ke mang yo o maatla go gaisa," ga bua Phefo. "Ke tlaa simolola," a bua. "Bona gore ke maatla jang. Ke tlaa dira gore monna yole a apole jase ya gagwe."

Phefo e ne e budubutsa le go udubatsa fa e ntse e foka ka maatla go fitlhelela ditlhare di sekama. Monna a kopela jase ya gagwe thata mme a re, "Ke gatsetse ruri."



Letsatsi la tswa ka fa morago ga maru mme la itshegela fela. Dilo tsotlhe tsa thutafala. "Ija," ga bua monna. "Go bothithwana jaanong." Letsatsi la phatsima Le go feta. "A metlholo!" ga bua monna.

"Ke a ša, e re ke apole jase e ya me."

Letsatsi la nyeba gape mme la re, "Ke nna mofenyi!"



Mafoko a
tlwaelo

yole
ema
gagwe
nyeba



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le tshwanetse go simolola ka **tlhakakgolo**. Gakologelwa go fefeletsa ka **khutlo**.



Baanelwa bagolo mo naaneng e ke bomang?

Go diragetse eng fa phefo e ne e foka?

Go diragetse eng fa letsatsi le ne le phatsima?


Ke mang yo a ka fenyang fa pula e ka tsenela kgaisano? Goreng?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya gago.




toropo	foka	udubatsa	rua	laya
sekoropo	boka	botso	bua	tsaya
topo	loka	sutso	kua	baya



A re diragatseng

Wena le ditsala tsa gago, diragatsang letsatsi, ngwedi, phefo le pula go bontsha gore ke mang yo o maatla go gaisa. Gakologelwang go nna le mongwe yo o apereng jase.



A re kwaleng


Sekeletsa madiri. Madiri ke mafoko a a bontshang tiragalo.

taboga	thuma	akanya	ethimola	tleloko
leino	kgweetsa	kwala	buisa	tsaya
raga	kgwele	tshameka	robala	tlhaga
motshameko	phatsima	pula	tsamaile	tsamaya



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga sengwe le sengwe sa ditshwantsho tse.



1.

2.

3.

4.






Boitumediso

Buisa ka ga ngwedi le letsatsi, mme o tlotlele tsala ya gago gore o bona eng.



Letsatsi le Ngwedi

Ngwedi o o tsamaya o farologana fa o dikologa lefatshe. Ngwedi o fetoga jaana gone fa o ntse o tsamaya letsatsi le bonesa dikarolo tse di farologaneng tsa ngwedi. Re dirisa maina a go tlhalosa mokgwa o ngwedi o lebegang ka ona ka dinako tse di farologaneng.

ngwedi o tlhapile	ngwedi o seripa	ngwedi o lengete	ngwedi o fifetse
			



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le tshwanetse go simolola ka **tlhakakgolo**. Gakologelwa go feleletsa ka **khutlo**.

O bona mofuta ofe wa ngwedi mo bosigong jwa gompiano?

Lebelela ngwedi mo Mesupologong e le mene mo kgweding e. Thala popego ya ona nako nngwe le nngwe.

--	--	--	--



A re bueng

Lebelela setshwantsho. Tlola ka se o se bonang?



A re buiseng



Baesekele e ntšhwa

Aubuti wa gagwe Bongi o filwe mpho ya baesekele ka letsatsi la botsalo jwa gagwe jwa bolesome. E ne e le baesekele e e bohibidu jo bo galalelang jo bo phatsimang. Bongi o ne a eletsa e kete e ka bo e le ya gagwe. Lamatlhatso mongwe Bongi a kopa Thabo go mo adima baesekele. O ne a batla go ya go palama dibaesekele le Amo. Thabo a mo kopa gore a e tlhokomele.

Bongi le Amo ba kgweetsa mo dikhing, ka fa tlase ga ditlhare tse dileele, ba tshela dinoka mme ba kgabaganya borogo jwa dikota. Lenaga le ne le le lentle e bile le talafetse.

Morago ga go kgabaganya borogo ba bona matlakala a mantsi le mabotlolo a a thubegileng. Ka bonako ga nna bokete le bokete thata gore Bongi a gate baesekele. A lebelela kwa tlase mme a lemoga gore thaere e e kwa morago e pantšhitse.





Go ne go le mabotlolo a mantsi le digalase tse di thubegileng fa fatshe.

Bongi wa batho a rwalela baesekele kwa gae mme a kopa Thabo gore a mo thuse go baakanya thaere.



A re kwaleng

Araba potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka **tlhakakgolo**. Gakologelwa go feleletsa ka **khutlo**.

Bongi o ne a palame baesekele ya ga mang?

Ke eng se se pantšhisitseng thaere?

O ne a isa baesekele kwa gae jang?

O akanya eng ka ga batho ba ba latlhelang matlakala gongwe le gongwe?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya gago.

lesome	phatsimang	lentle	eletsa
masome	galalelang	bontle	betsa
malome	dikhing	sentle	metsa

Mafoko a tlwaelo

eletsa
kgabaganya
tlase
godimo



A re diragatseng

Diragatsa Bongi a adima baesekele mo go Thabo. Bongi le Amo ba palame dibaesekele. Bontsha ka moo Bongi a rwalang baesekele go ya go bolelela Thabo gore leotwana le le kwa morago le pantšhitse. Bontsha gore Thabo o rileng fa a bona baesekele ya gagwe.

Maina le
matlhalosi



A re kwaleng

Re thaletse leina (kgotsa lefoko le le bitsang) mo polelong nngwe le nngwe fa tlase. Jaanong sekeletsa letlhaodi le le tlaolang leina.

Maina ke mafoko a a
bitsang dilo kgotsa batho.
Matlhaodi a re bolelela
gore batho le dilo ba
ntse jang.

E ne e le baesekele e e bohibidu jo bo.

galalelang jo bo phatsimang.

Bongi le Amo ba kgweetsa mo ditlhatshaneng.

O ne a kgweetsa ka fa tlase ga ditlhare tse dileele.

O ne a kgabaganya borogo jwa dikota.

O ne a lemoga gore thaere e pantšhitse.



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse, o simolola ka Maabane. Dirisa mafoko a go go thusa.

palame

lebeletse

tsamaile

bone

tsere

O palama baesekele ya gagwe.

Maabane o

Ke bona digalase tse di thubegileng.

Maabane ke

O tsaya baesekele ya gagwe.

Maabane o

O lebelela thaere e e pantšhitseng.

Maabane o

Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa diphatlha ka mafoko a a latelang go bontsha gore dilo tse ke tsa bomang: ya ga, wa ga, sa ga.

Baesekele __ Thabo	Buka __ Jimi	Mme <u>wa ga</u> Amo
Ntšwa __ Boni	Apole __ Morutabana	Pene __ Amo
Mogatla __ Tau	Setlhako __ Ati	Koloi __ rre



Boitumediso

Buisa seo Jimi le Amo ba se buileng fa ba ne ba feta mafelo a a farologaneng a a mo mmepeng. Kwala nomore ya lefelo le lengwe le le lengwe mo mmepeng.
O diretswe ya ntlha.

1	Etla re eme re reke senotsididi.
2	Bona gore dilo tsotlhe di dintle e bile di ditala jang.
3	Tsela e e sekama e bo e fapoga thata.
4	Bona matlakala le digalase tse di thubegileng.
5	Leborogo le le se ka la wela fa fatshe.
6	Ke tshwanetse go kgweetsa sentle.



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Letsema la go phepafatsa

Bongi le Amo ba boleletse morutabana wa bona ka ga matlakala a a kwa nokeng. Morutabana wa bona o rile ba laletse bana ba bangwe go ba thusa go phepafatsa phaka. Ba ne ba baya phousetara kwa sekolong. Bana ba le 24 ba ne ba tla go ba thusa go phepafatsa. Ba ne ba sela mabotlolo a a thubegileng, dithini le dipampiri tsotlhe.



A re bueng

Lebela phousetara e e dirilweng ke Bongi le Amo.



Bana ba rata go tshela le go tshameka mo mafelong a a phepa.
Ga re rate diphaka tse di maswe.
Thusa go phepafatsa fa thoko ga noka.
A rotlhe re tshole diphaka tsa rona di le phepa.



Tsenela letsema la go phepafatsa.

Mongwe le mongwe o tlaa fiwa botlolo ya matute le borothopate.

Leng?

Ka Lematlhatso 21 Mopitlwe 2013 ka 10:00.

Kwa kae?

Phaka ya Mabopane.

Bese e tlaa le busetsa kwa gae ka ura ya bobedi.



Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

maswe	lefelo	phepa	thusa
leswe	lefeelo	diphaka	thoko
leswela	bofelo	phepafatsa	botho



A re kwaleng

Araba potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.

Ke mang yo o thusitseng Bongi go dira phousetara?

Basetsana ba ba 2 ba ne ba swetsa go dira eng?

A o akanya gore e ne e le kakanyo e ntle gore ba sele matlakala? Goreng?

Go phepafatsa go simolotse nako mang?



A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le le tlhalosang bana. Ya ntlha o setse o e diretswe.

Matlhaodi

Mosetsana yo monnye o sela dithini.

Mosimane yo mogolo o thusa go phepafatsa phaka.

Mosetsana yo montle o batla go thusa.

Mosimane yo o kgatlhang o re bolelela motlae.

Basimane ba ba makgakga ba batla go fitlha kgamelo ya matlakala.



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Barutwana ba e ka dira eng go phepafatsa sekolo? Bua gore ke dikarolo dife tsa sekolo tse di leng maswe. Bua gore o ka rulaganya jang letsema la go phepafatsa sekolo sa gago.



A re kwaleng

Kwala temana ka ga sekolo sa gago. Bua gore ke dikarolo dife tse di batlang go phepafadiwa.

Handwriting practice area with ten horizontal lines.



A re kwaleng



Tlatsa ka matlhaodi a a tlogetsweng. Dirisa mafoko a go go thusa.

phatsima

bogale

setala

Bongi o fetile mo sekgweng se _____.

Letsatsi le ne le _____.

O thutse letlapa le le _____.



Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa dipolelo tse ka mafoko a a latelang go bontsha gore dilo tse ke tsa batho ba ba fetang bongwe: a, tsa, ya.

dibuka _ basetsana	dibuka _ boausi	dikopano _ barutabana
dintšwa _ basimane	dikoloi _ barutabana	diaparo tsa sekolo _ baoki
megatla _ diphologolo	ditshamekisi _ me	mabotlolo _ masea



Boitumediso

Lebelela phousetara ya ga Bongi. Jaanong dira phousetara e mo go yona o laletsang bana go tla go thusa go phepafatsa sekolo.



Morutabana: Saena

Letlha

123





A re bueng

Ntatemogoloagwe Ati o rata go tlotla kgang ya ka moo dolifini e kileng ya boloka botshelo jwa gagwe ka teng. Lebelela ditshwantsho tsotlhe mme o bue gore o akanya kgang e e le ka ga eng.



Dolofini e falosa motho

Fa re ne re le bannye ntatemogolo wa ga Ati le tsala ya gagwe Thabo, ba ne ba tlwaetse go kodumela mo lewatleng le le boteng. Go ne go na le sekepe se segologolo ka fa tlase ga lewatle. Go ne go na le matlapa a boleng jo bo kwa godimo tse dintle tsa gauta le selefera mo sekepeng. Fa ntatemogoloagwe Ati a kodumela ka fa tlase ga lewatle o ne a apere seaparo se se kgethegileng sa go thuma se se bidiwang – “sutu e e metsi” – go sireletsa mmele wa gagwe. Gape o ne a dirisa tanka ya mowa gore a tle a kgone go hema ka fa tlase ga metsi.

Letsatsi lengwe ntatemogoloagwe Ati o ne a batla go ya kwa tlase kwa sekepeng, mme Thabo a re, “Nnyaya, a re se ka ra kodumela gompieno. Go tla pula ya matlakadibe.”

“Mme ke bone keetane e kima ya gauta. Ke batla go ya go e tsaya. Re ya go bona madi a mantsi ka yona.” Ga bua ntatemogoloagwe Ati.”

“Pula ya matlakadibe e ya go na mo metsotsong e le 15. Ga go a babalesega.” Ga bua Thabo.

Mme ya re Thabo a ntse a mo emetse mo mokorong, ntatemogoloagwe Ati a kodumela ka fa tlase ga lewatle.

Ntatemogoloagwe Ati a bona keetane mme a palelwa ke go e bofolola. A goga a bo a epa ka menwana ya gagwe, mme ya bofologa. Ka nako eo tanka ya mowa ya ga ntatemogoloagwe Ati e ne setse e tlaa fela. A tla a tshwere keetane ya gauta, mme Thabo a bo a setse a ile. Pula ya matlakadibe ya simolola go na. Ntatemogoloagwe Ati a tshwara keetane ka maatla



A re buiseng





a ntse a leka go thuma mme makhubu a bo a le magolo thata. O ne a tshogile gore o ya go betwa ke metsi. Keetane ya gauta ya bo e le bokete mme matsogo a gagwe a lapa. A latlhela keetane fa fatshe.

"Thusang, tsweetswee mongwe nthuse!" a goeletsa, mme go ne go se ope yo o utlwang. Morago a utlwa modumo o o monate thata. E ne e le modumo wa difini tsa dolofini. Dolofini ya thumela kwa go ntatemogoloagwe Ati, mme a itshwarelela ka difini tsa

dolofini. Dolofini ya tsaya ntatemogoloagwe Ati mme ya mmusetsa kwa lebopong.

E rile ntatemogoloagwe Ati a bolokesebile, dolofini ya tsamaya.

"Ke a go leboga gobo o bolokile botshelo jwa me," ntatemogoloagwe Ati a goa ka boitumelo.



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka **tlhakakgolo**. Gakologelwa go feleletsa ka **khutlo**.

Banelwa bagolo mo naaneng e ke bomang?

Ke goreng ntatemogoloagwe Ati a ne a batla go kodumela ka fa tlase ga lewatle?

Ke goreng Thabo a ne a sa batle go emela ntatemogoloagwe Ati?

Ntatemogoloagwe Ati o boetse kwa lebopong jang?



Mafoko a
tlwaelo
leboga
modumo
kodumela



A re diragatseng

Diragatsa kgang ya ga ntatemogoloagwe Ati le Dolofini. Ke mang yo o tlaa nnang ntatemogoloagwe Ati? Ke mang yo o tlaa nnang Thabo? Ke mang yo o tlaa nnang dolofini e e bolokang botshelo jwa ga ntatemogoloagwe Ati?



Matlhaodi



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

dintle	leboga	mang	monate
sentle	boga	nnang	ntate
bontle	goga	goreng	gate



A re kwaleng

Akanya o le Ntatemogoloagwe Ati. Kwala ka ga se se go diragaletseng. Re go simoletse kgang.



Thabo o mpoletse gore ke se ka ka kodumela mme ke ne ke batla go tsaya keetane ya gauta. Ke itsitse gore pula ya matlakadibe e ya go na mme ka kodumela. Fa ke tlhatloga ka keetane ya gauta ...

Jaanong akanya o le dolofini. Kwala ka ga se o se boneng le ka ga se o se dirileng. Re go simoletse kgang ya dolofini.

Ke ne ke thumela kwa tlase kwa mafikeng gonne ke bone gore pula ya matlakadibe e etla. Ka bonako ka bona monna ka keetane ya gauta. O ne a goeletsa gore a thusiwe.



Boitumediso

Bua le tsala ya gago ka ga dilo tse di farologaneng tse bakodumedi ba di tlhokang fa ba le ka fa tlase ga metsi. Bua gore ke goreng ba tlhoka dilo tsotlhe tse.

Sefene

Mmaseke

Sefene se
dirisediwa
go hema

Tanka ya mowa

Lebanta la boima

Mmaseke o go thusa
go bona ka fa tlase ga
metsi

Tanka ya mowa go go fa
mowa fa o le ka fa tlase
ga metsi

Sutu ya metsi

Lebanta la boima go go
dira bokete gore o nne
ka fa tlase ga metsi

Sutu ya metsi go tshola
mmele o le bothitho

Difini kana mafafa

Difini go thusa go thuma
kana mafafa



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?

A re buiseng



Tse dingwe ka ditshoswane

A o setse o kile wa gata tshoswane? A o ntse o itse gore ditshoswane di tshela mmogo mo dintlhageng? A o ntse o itse gore ditshoswane di kgaoganya tlhogwana ya tsie. Fa o sala morago tselana ya ditshoswane o tlaa bona dijo mo sekhutlong se sengwe. Kwa sekhutlong se sengwe o tlaa bona sentlhaga.



Sala morago tselana ya ditshoswane

Fa tshoswane e bona dijo e dira tselana gore tse dingwe di e sale morago. Tsotlhe di sala tselana e le nngwe go ya kwa dijong. Ditshoswane di rata dijo tse di nang le sukiri jaaka jeme kgotsa sukiri. Gape di ja masalela a dijo a re a tlogelang kwa gae. O tlaa di bona di kgobokanela dijo.

Lekeletsa


Baya pampiri e na le dijo gaufi le sentlhaga sa ditshoswane. Ema gore ditshoswane dingwe di bone dijo tse. O tlaa bona ditshoswane di ntse di oketsega di sala morago tselana yona eo. Sutisa dijo. A ditshoswane di di sala morago?

Go diragala eng fa o sutisa dijo?

Morago ga go sutisa dijo ditshoswane di sa ntse di sala morago tselana ya bogologolo. Go tsaya sebakanyana pele di ka dira tselana e nngwe.

Goreng?

Fa tshoswane e bona dijo, e tlogela lonko lo lo kgethegileng go supetsa tselana ya go ya kwa dijong. Ditshoswane tse dingwe go tswa kwa sentlhageng di nkgelela lonko lo mme di lo sale morago.



Letlha:



A re kwaleng

Buisa tshedimosetso e e ka ga ditshoswane mme o arabe dipotso.



Kgang e e ka ga eng?

- A E naya tshedimosetso ka ga ditselana tsa ditshoswane.
- B E re bolelela ka moo re ka fedisang ditshoswane ka teng.
- C E re bolelela gore re ka bona ditshoswane kwa kae.

Goreng o tshwanetse go baya dijo gaufi le sentlhaga sa ditshoswane?

- A Gore ditshoswane di etsaetsege. C Gore ditshoswane di dire tselana.
- B Go thibela tselana ya ditshoswane. D Go bolaya ditshoswane.

Fa tshoswane e bone dijo, e bolelela tse dingwe jang gore di bone dijo?

- A Di a bogela mme di e sale morago. C Di nkgelela dijo mo pampiring.
- B Di a taboga go fitlhela di bona dijo. D Di nkgelela lonko lo lo tlogetsweng ke tshoswane ya ntlha.

A o akanya gore ditshoswane di a tlhokomelana? Ke goreng o rialo?



A re kwaleng

Buisa mafoko mme o reetse medumo.

Modumo nk

lonko

monko

nko

Jaanong kgaoganya mafoko a ka dikarolwana. O filwe sekao ka ya ntlha.

mmogo	sala	tshedimosetso
mmo/go		
lekeletsa	morago	kgobokanela
taboga	pele	tlogelang

Mafoko a tlwaelo

khutla
mme
molema

Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela tselana ya ditshoswane mo sekolong mme o thale se o se bonang.
Tlhalosetsa tsala ya gago setshwantsho sa gago.



A re kwaleng

Kwalolola polelo nngwe le nngwe ya
tse, mme o simolole ka Maabane.
Dirisa mafoko a go go thusa:

setse

jele

kgobokanetse bone

Ditshoswane di sala tselana morago.

Maabane ditshoswane

O bona ditshoswane di kgobokonela dijo.

Maabane o

Ditshoswane di ja dijo tse di sukiri.

Maabane



A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le le nepagetseng..

Tsamaisano

Dijo di/se selwa ke ditshoswane.

Pitse e/di nwa metsi.

Bongi o/ba palama baesekele.

Letsatsi le/a bolelo.

Re ne ke/re lebeletse
ditshoswane.

Karabo o/ba thari gape.

Bana ba/o batla go ja.

Ditshoswane e/di batla dijo.

Letlha:



A re kwalleng


Sekeletsa lefoko le le nepagetseng.

Re dirisa ke, se ke, yo ke
fa pele ga leina lengwe le
lengwe fa re araba potso.
"Ke eng se?"



ke	apole
	lee
	pitse
	pene

	motho
	nama
	namune
	lese



	sethumi
	peba
	mokgele
	pholo



Boitumediso

Ditshoswane di bolelelana kwa dijo di leng teng ka go tlogela lonko mo tselaneng ya dijo. Di dira jaana gonne ga di kgone go bua. Le rona re ka bolelela ditsala tsa rona sengwe re sa buisane le bona. Re dirisa difatlhego le matlho a rona go bontsha maikutlo. Tlatsa tafole e.

Ba reng?	Ke tenegile.	Ke itumetse.	Ke tlhontse.	Ke maketse.
Matlho				
Melomo				
Dintshi				
Sefatlhego				
Jaanong thala difatlhego tsa gago.				



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela ditshwantsho tsa dinaane tse re di buisitseng.

Tau e kgolo le
Peba e nnye

Letsatsi le Phefo

Go falosa
DolofiniTse dingwe ka
ditshoswane

Mmutla le Khudu



Bongi

A re buiseng



Akanya ka ga dinaane tse o di buisitseng mo bukeng e.

Ke mofuta ofe wa naane oo o ratileng thata?

Ke goreng o rata dinaane dingwe go gaisa tse dingwe mo bukeng e.

Di kwale dinomoro, o simolola ka 1 ya naane e o e ratileng thatathata, go ya go 4 ya naane e o e ratileng go le gonnye.

A o ratile Tlou e kgolo le Peba e nnye kgotsa Letsatsi le Phefo kgotsa Mmutla le Khudu? O tshwanetse wa bo o rata go buisetsa go ijesa monate.

A o tlhophile go falosa Dolofini kgotsa Lefatshe la ditshoswane?

O tshwanetse wa bo o rata go buisetsa go batla tshedimosetso.



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka **tlhakakgolo**. Gakologelwa go feleletsa ka **khutlo**.



Ke naane efe e o e ratileng thatathata.

Ke eng se o se ratileng ka ga naane e?

Ke naane efe e o e ratileng go le gonnye?

Ke eng se o sa se ratang ka ga naane e?

A o rata go buisetsa go batla tshedimosetso kgotsa go ijesa monate?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo mme morago o kgaoganye mafoko go ya ka medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso

mmogo	ratang	monate
m/mo/go		
kgang	tshedimosetso	buisa
dikgang	nomore	dolofini



Mafoko a tlwaelo

ntlha
bobedi
boraro
bone



A re diragatseng

Tlotla le tsala ya gago ka ga naane e o e ratileng thatathata.

Tlotla ka ga baanelwa mo naaneng. Bua gore ke eng se o se ratileng thatathata ka ga naane e.
A naane e e go file tshedimosetso?

Rulaganya go kwala naane kgotsa kgang ya gago.

A re kwaleng



E tlaa bua ka ga eng?

Baanelwa bagolo ba gago e tlaa nna bomang?

O tlaa neelana ka tshedimosetso efe?



Boitumediso

Sega tsebe e e latelang. Dira buka. Mo bokwantleng, kwala setlhogo sa buka. Kwala leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonne o mokwadi. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago e e nang le matseno, mmele le bokhutlo.






Sephuthelo sa kwa morago



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

O na le dingwaga tse kae?



O nna kwa kae?

KGATO 2 Mena mo moleng wa marantho

KGATO 3 E tshwaraganye mo lefihlong la

Sephuthelo

Thala setshwantsho fa.



Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).



KGATO 4. Saga mo moleng morago ga go tshwaraganya buka

KGATO 1 Mena mo moleng wa marantho

Tswela ka kgang ya gago fa.

Kwala mmele wa kgang ya gago fa le mo tsebing ya G.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.






Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.

Thala setshwantsho fa.




Fetsa kang ya gago.

Tswelela ka kang ya gago fa.



Thala setshwantsho fa.

Kwala gore go diragala eng kwa bokhutlong! wa kang ya gago fa le mo tsebeng ya 6.



Thala setshwantsho fa.

Thanodi ya me

A a			G g
B b			H h
C c			I i
D d			J j
E e			K k
F f			L l

Thanodi ya me

M
m

S
s

N
n

T
t

O
o

U
u

P
p


V
v

Q
q



W
w


R
r


X-Z
x-z



Dinoga le dillere
Segela dinoga le dillere dibadi
tse.











Reversible Masks

Cut out this mask on the outer black line. Thread some string through the holes below the lion's ears so that you can wear the reversible mask.



Dice

Cut out the dice on the outside black lines and fold on the white dotted lines. Glue the flaps on the inside of the dice.

